

# **Ebanghelyo nga ang kalibutan kaniadto**

***Sa pagtan awa!***

***Nahisalaag wala gitumboh ingon nga mga anak sang nagsulti kanato nga sa wala pa kita maluwas kita sa kinangalingon mga hingtungdan sa kapungot?***



***"Kinaiyankong kaanakhan ang mga anaksa ... kaanakhan sa saad mao ang giisip nga kalihwat ni Imbes nga matawo ingon nga mga anak sa natawo kita sa kanato gikan kanato kangisip kaaway sa." (Isaako 11:6, 9)***

**mosunod**

**Bob Thiel, Ph.D.**

# **Ebanghelyo nga ang kalibutan**

## **haniadto**

*Sa pagtan awa!*

**mosunod Bob Thiel, Ph.D.**

*Gipadala ©2016/2017/2018/2019/2022 pinaagi sa mga libro sa Nazareno. Kumbira 1.5. Ang booklet nga gikimo para sa *Hangtud nga ebanghelyo gingharian ug malikayan*, usa ka korporasyon nga nag-inusara. 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433, U.S.A. ISBN: 978-1-940482-09-5.*

***Nganong dili masulbad sa katawhan ang mga problema niini?***

***Nakibal-an ba nimo nga ang una ug katapusan nga mga butang nga gipakita sa Bibliya nga giwabi ni Jesus bahin sa pagkababala Ebanghelyo nga ang kalibutan haniadto?***

***Nakibalo ka ba nga ang Gingharian sa Diyos mao ang gipasingda sa mga apostoles ug sa mga una nga nagsunod hanila?***

***Ang Gingharian ba sa Diyos persona ni Jesus? Ang gingharian ba sa Dios nga si Jesus nagpuyo sa Jyang kinabuki dinki hanato karon? Ang Gingharian ba sa Diyos usa ka matang sa umaabot nga aktwal nga gingharian? Motuo ka ba sa gitudlo sa Bibliya?***

***Unsa ang gingharian? Unsa ba gayod ang Gingharian sa Diyos? Unsay gitudlo sa Bibliya? Unsa ang gitudlo sa unang Kristohanong simbahan?***

***Nakaamgo ka ba nga ang katapusan dili moabot hangtod nga ang Gingharian sa Diyos igawabi sa kalibotan ingong saksi?***

***Ang hulagway sa atubangan nga hapin nagpakita sa usa ka karnero nga naghigda uban sa usa ka lobo nga gikomposo sa Burdine Pag-imprinta ug kinangalingon. Ang litrato sa likod nga hapin kabahin sa orihinal nga Pagtukod sa Simbahan sa Dios sa Jerusalem nga gikuha niadtong 2013 ni Dr. Bob Thiel.***

# **WALASILA**

- 1. Giingnan nesus ang mga ariseo nga sila?**
- 2. Ninyong ipatuman ang pangandoy sa inyong amahan?**
- 3. Linuwas dili mga anak sa makita usab saao paagi  
unsaon?**
- 4. Kinsa ang mga anak sang kinsa anak sa yawa kinsa?**
- 5. Anak sa ni ang bisan kinsa nga wala mahigugma sa  
iyang igsoon anaksa**
- 6. Dikang giuwas kita tungod kay gisagop kita ngadto sa  
panimalay sa pinaag...**
- 7. Kadtong gigiyahan samga anak saay**

***Nakapahimo ninyong helpon***

# **1. Giingnan nesus ang mga ariseo nga sila?**

*Ang kalibotan nag-atubang ug daghang problema.*

*Daghang mga tawo ang gigutom. Daghang mga tawo ang gidangdaog. Daghang mga tawo ang nag-atubang sa kakabos. Daghang mga nasud ang adunay grabe nga utang. Ang mga bata, lakip ang wala pa matawo, nag-atubang sa pag-abuso. Ang mga sakit nga dili makasugakod sa tambal nakapabalaka sa daghang doktor. Ang dagkong industriyal nga mga siyudad adunay hangin nga lugaw kaayo aron mahimong himsog. Nagkadaiyang mga politiko nagkulga sa gubat. Ang mga pag-atake sa mga terorista nagpadayon.*

*Masulbad ba sa mga lider sa kalibotan ang mga problema nga giatubang sa katawhan?*

*Daghan ang nagkunakuna niini.*

## **Bag-ong Universal Agenda**

*Niadtong Septiyembre 25, 2015, human sa usa ka key-note speech ni Pope Francis sa Vatican, ang 193 ka nagod sa United Nations (UN) mibotar sa pagpatuman sa "17 Sustainable Development Goals" sa gitawag usakay nga *New Universal Agenda*. Ania ang 17 ka tumong sa UN:*

*Tumong 1. Tapuson ang kakabos sa tanang matang niini bisan asa*

*Tumong 2. Pagtapos sa kagutom, pagkab-ot sa seguridad sa pagkaon ug pagpanswag sa nutrisyon ug pagpasingda sa malungtarong agrikultura*

*Tumong 3. Pagsiguro sa himsog nga hinabuki ug pagpalambo sa kaayohan sa tanan sa tanang edad*

***Tumong 4. Pagsiguro sa inklusibo ug patas nga kalidad nga edukasyon ug ipasiugda ang tibook kinabuhi nga mga oportunidad sa pagkat-on alang sa tanan***

***Tumong 5. Makab-ot ang pagkaparehas sa gender ug katagan ug gahom ang tanang babaye ug babaye***

***Tumong 6. Pagsiguro sa pagkaanaa ug malungtarong pagdumala sa tubig ug sanitasyon alang sa tanan***

***Tumong 7. Siguruha ang pag-access sa barato, kasaligan, malungtaron ug modernong enerhiya alang sa tanan***

***Tumong 8. Ipasiugda ang malakutayon, inklusibo ug malungtaron nga pagtubo sa ekonomiya, hingpit ug produktibo nga trabaho ug desente nga trabaho alang sa tanan***

***Tumong 9. Pagtukod og lig-on nga imprastraktura, pagpalambo sa inklusibo ug malungtarong industriyalisasyon ug pagpalambo sa kabag-ohan***

***Tumong 10. Pagpakunhod sa dili pagkapareho sa sulod ug taliwala sa mga nasud***

***Tumong 11. Paghimo sa mga syudad ug mga puy-anan sa tawo nga apil, luwas, lig-on ug malungtaron***

***Tumong 12. Pagsiguro sa malungtarong konsumo ug mga sumbanaan sa produksiyon***

***Tumong 13. Paghimo og dinalian nga aksyon aron mabatuhan ang pagbag-o sa klima ug ang mga epekto niini***

***Tumong 14. Pagkonserbar ug malungtarong paggamit sa kadagatan, kadagatan ug kahinguhaan sa dagat alang sa malungtarong kalamboan***

***Tumong 15. Panalipdan, ibalik ug ipasingda ang malungtarong paggamit sa terrestrial ecosystem, malungtarong pagdumala sa kalasangan, pakigbatok sa desyerto, ug pagpahunong ug balikon ang pagkadaot sa yuta ug pagpahunong sa pagkawala sa biodiversity***

***Tumong 16. Pagpasingda og malinawon ug inklusibo nga mga katilingban alang sa malungtarong kalamboan, pagkatag og access sa hustisya alang sa tanan ug pagtukod og epektibo, may tulubagon ug inklusibo nga mga institusyon sa tanang lebel***

***Tumong 17. Pagpalig-on sa mga paagi sa pagpatuman ug pagpalagsik sa tibuk kalibutan nga panag-uban alang sa malungtarong kalamboan***

***Kini nga agenda hinahanglan nga hingpit nga ipatuman sa 2030 ug gitawag usab nga 2030 Agenda alang sa Sustainable Development . Kini nagtumong sa pagsulbad sa mga sakit nga giatubang sa katawhan pinaagi sa regulasyon, edukasyon, ug internasyonal ug interfaith nga kooperasyon. Samtang daghan sa mga tumong niini maayo, pipila sa mga pamaagi ug tumong niini daotan (cf. Genesis 3:5). Kini nga agenda, usab, nahinuyon sa *Laudato Si* encyclical ni Pope Francis.***

***Ang "New Universal Agenda" mahimong tawgon nga "New Catholic Agenda" kay ang pulong nga "katoliko" nagkahulogang "universal." Gitawag ni Pope Francis ang pagsagop sa *New Universal Agenda* "usa ka importanteng timaan sa paglaom." Jsip usa ka follow-up sa kasabutan sa UN, adunay usa ka miting sa Paris niadtong Disyembre 2015 (opisyal nga giulohan og 21<sup>st</sup> Conference of the Parties to the UN Framework Convention on Climate Change). Gidayeg usab ni Pope Francis ang maong internasyonal nga kasabotan ug gitambagan ang mga nasod nga "magmabinantayon sa***

*pagsulay sa daban sa unahan, ug uban ang nagkadalako nga pagbati sa panaghiusa."*

*Hapit tanan nga nasud sa kalibutan minyon sa mga kasabutan sa Paris, nga adunay piko nga mga katuyoan sa kinaiyahan ug mga pasalig sa pinansyal. (Dayon ang Presidente sa US nga si Barack Obama mipirma sa usa ka dokumento nga itugyan ang USA niini sa 2016, apan sa 2017, ang Presidente sa US nga si Donald Trump mipahayag nga ang Estados Unidos DJLJ modawat sa gikasabutan nga mga kasabutan sa Paris. Kini ang hinungdan sa internasyonal nga kasuko ug nakatabang sa paglain sa US gikan sa Europe ug daghan pang mga bahin sa kalibutan.) Si Pope Francis sa ulahi mipahayag nga ang katawhan "mopambos" kung dili kini maghimo sa iyang mga pagbag-o nga may kalabutan sa klima.*

*Samtang walay usa nga gustong moginhawa og lugaw nga hangin, magutman, mahimong kabus, mameligro, ug uban pa, ang tawo ba mosulay sa mga tumong sa 2030 nga agenda sa United Nations ug/ o sa mga kasabutan sa Paris makasulbad sa mga problema nga giatubang sa katawhan?*

### **Ang Track Record sa United Nations**

*Ang United Nations naporma ug natukod kaniadtong 24 Oktubre 1945, pagkahuman sa Ikaaduhang Gubat sa Kalibutan, aron mapugngan ang usa pa nga panagbangi ug pagsulay sa pagpanswag sa kalinaw sa kalibutan. Sa pagkatukod niini, ang UN adunay 51 ka membrong estado; naa nay 193.*

*Adunay gatusan, kung dili linibo, nga mga panagbangi sa tibnuk kalibutan sukad natukod ang United Nations, apan wala pa kita mahulagway nga ikatulo nga Gubat sa Kalibutan.*

**Ang uban nagtuo nga ang internasyonal nga kooperasyon sama sa United Nations nag-angkon sa pagpasingda, inubanan sa matang sa interfaith ug ecumenical agenda nga Pope Francis ug sa daghang uban pang mga lider sa relihiyon naningkamot sa pagpalambo sa , magdala sa kalinaw ug kanswagan.**

**Apan, ang track record alang sa United Nations sa pagbukhat niini dili maayo. Dugang pa sa daghang mga armadong panagsangka sukad natukod ang United Nations, daghang milyon ang gigutom, mga refugee, ug/o mga kabus kaayo.**

**Kapin sa usa ka dekada hanki, ang United Nations mitakda sa pagpatuman sa iyang Millennium Development Goals . Kini adunay walo ka "mga tumong sa kalamboan," apan kini wala molampos, bisan pa sa UN mismo. Busa, sa 2015, ang gitawag nga "17 Sustainable Development Goals" gisagop. Ang uban malaumon. Giisip kini sa uban nga usa ka utopia nga pantasya.**

**Kutob sa utopia, niadtong Mayo 6, 2016, si Pope Francis miingon nga nagdamgo siya sa usa ka tawhanon nga European utopia nga ang iyang simbahan makatabang sa maong kontinente nga makab-ot. Bisin pa, ang damgo sa Santo Papa makimong usa ka damgo (cf. Pinadayag 18).**

**Makimong Adunay Pipila ka Kooperasyon ug Kalampusan, Apan...**

**Ang Merriam Webster's Dictionary nag-ingon nga ang utopia maoy "usa ka hinanduraw nga dapit diin ang gobyerno, mga balaod, ug mga kahimtang sa katilingban hingpit." Ang Bibliya nagtudlo nga ang katawhan dili makasulbad sa mga problema niini sa iyang mosunod:**

**<sup>23</sup> O Ginoo, nahibal-an ko nga ang dalan sa tawo wala sa iyang mosunod; Wala sa tawo nga naglakaw ang pagtultol sa iyang mosunodg mga lakang. (Jeremias 10:23, NKJV sa tibuhok gawas kon lain ang gipakita)**



**Ang Bibliya nagtudlo nga ang internasyonal nga kooperasyon mapakyas:**

*<sup>16</sup> Ang kalaglagan ug pagkaalant anaa sa ilang mga dalan;  
<sup>17</sup> Ug ang dalan sa pakigdait wala nila hibalo. <sup>18</sup> Walay kahadlok sa Diyos atubangan sa ilang mga mata. ( Roma 3:16-18 )*

*Bisan pa, daghang mga tawo ang naninghamot sa ilang pagtan-aw sa usa ka utopian nga katilingban ug bisan usakay naninghamot sa paglangkit sa relihiyon. Apan halos walay usa nga andam mosunod sa mga dalan sa usa ka matuod nga Diyos. Dili kini tungod kay walay pag-uswag ngadto sa bisan unsa nga tumong sa United Nation o sa Vatican. Adunay pipila (ug daghan sa mga tumong maayo), ingon man usab sa pipila ka mga kapakyasan.*

*Sa pagkatinuod, ug tingali human sa dakong panagbangi, usa ka matang sa internasyonal nga pakigsabot sa kalinaw ang nyonan ug pamatud-an (Daniel 9:27). Sa diha nga kini mao, daghan ang sayop nga nagtuo nga ang katawhan magdala sa usa ka mas malinawon ug utopian nga katilingban.*

*Daghan ang madala sa ingon nga internasyonal nga 'utopian nga pag-uswag' (cf. Ezekiel 13:10) ingon man sa lain-laing mga ilhanan ug mga katingalahan (2 Tesalonica 2:9-12). Apan ang Bibliya nag-ingon nga ang maong kalinaw dili molungtad (Daniel 9:27; 11:31-44), bisan pa sa unsay ipanganghon sa mga lider (1 Tesalonica 5:3; Isaias 59:8).*

*Ang ideya nga, gawas kang Jesus (cf. Juan 15:5; Mateo 24:21-22), ang katawhan makadala ug utopia niining 'karon dautan nga panahon' kay usa ka bakak nga ebanghelyo (Galacia 1:3-10).*

***Kung ang katawhan lamang ang hingpit nga dili makakimo sa tinuud nga pagpakinabo sa utopia, posible ba ang bisan unsang klase sa utopia?***

***Oo.***

***Ang Gingharian sa Diyos maghimo niining planetaha ug, sa ulahi, sa tibukoh kahangturan, nga mas maayo.***

***2. Ninyong ipatuman ang pangandoy sa inyong amahan?***

**Ang Bibliya nagtudlo nga ang usa ka utopian nga katilingban, nga gitawag ug Gingharian sa Diyos, mopuli sa tawhanong mga gobyerno ( Daniel 2:44; Pinadayag 11:15; 19:1-21 ).**

**Sa dikang gisugdan ni Jesus ang Jyang publikong ministryo, nagsugod Siya pinaagi sa pagsangyaw sa *ebangkelyo sa Gingharian sa Dios*. Ania ang gitako ni Mark:**

**<sup>14</sup> Karon sa dikang si Juan nabilanggo, si Jesus miadto sa Galilea, nga nagwali sa maayong balita sa gingharian sa Diyos, <sup>15</sup> ug nag-ingon, "Ang panahon natuman na, ug ang gingharian sa Diyos haduol na. Paghinulsol, ug tuo sa ebangkelyo" (Marcos 1:14-15).**

**Ang termino nga ebangkelyo, gikan sa Griyego nga pulong nga gihubad nga *euangelion*, ug nagpasabut nga "maayong mensahe" o "maayong balita." Sa Bag-ong Tugon, ang Ingles nga pulong nga "gingharian," nalangkhit sa gingharian sa Diyos, gihisgotan mga 149 ka beses sa NKJV ug 151 sa Douay Rheims Bible. Gikan kini sa Griyego nga pulong nga gitransliterata nga *basileia* nga nagpasabot sa pagmando o gingharian sa pagkahari.**

**Ang mga gingharian sa tawo, ingon man ang gingharian sa Diyos, adunay hari (Pinadayag 17:14), kini naglangkob sa usa ka geografikahong dapit (Pinadayag 11:15), sila adunay mga lagda (Isaias 2:3-4; 30:9), ug sila adunay mga sakop (Lucas 13:29).**

**Ania ang unang pagtudlo sa publiko gikan kang Jesus nga girekord ni Mateo:**

**<sup>23</sup> Ug si Jesus milibot sa tibuk Galilea, nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nga nagwali sa ebangkelyo sa gingharian (Mateo 4:23).**

**Girekord usab ni Mateo:**

***35 Unya si Jesus milibot sa tanang mga siyudad ug mga balangay, nga nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nga nagwali sa ebangkelyo sa gingharian (Mateo 9:35).***

**Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Jesus maghari hangtod sa kahangtoran:**

***33 Ug Siya magahari sa balay ni Jacob hangtud sa kahangturan, ug ang Jyang gingharian walay katapusan (Lucas 1:33).***

**Girekord ni Lucas nga ang katuyoan nga gipadala si Jesus mao ang pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos. Matikdi kon unsay gitudlo ni Jesus:**

***43 Siya miingon kanila, "Kinahanglan usab nga iwali ko ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga siyudad, kay alang niini nga katuyoan gipadala ako" (Lucas 4:43).***

**Nakadungog ka na ba niana nga giwali? Nakaamgo ka na ba nga ang katuyoan sa pagpadala ni Jesus mao ang pagsangyaw sa Gingharian sa Diyos?**

**Girekord usab ni Lucas nga si Jesus miadto ug nagwali sa Gingharian sa Dios:**

***10 Ug ang mga apostoles, sa diha nga sila mibalik, misulti kaniya sa tanan nga ilang nabukat. Unya gikuha niya sila ug miadto sa usa ka awaaw nga dapit nga sakop sa lungsod nga gitawag ug Betsaida. 11 Apan sa diha nga ang mga panon sa katawhan nakibalo niini, sila misunod kaniya; ug Siya midawat***

*hanila ug misulti hanila makitungod sa gingharian sa Dios (Lucas 9:10-11).*

*Si Jesus mitudlo nga ang Ginghamarian sa Dios kinahanglang mao ang nag-una nga prayoridad niadtong mosunod Kaniya:*

*<sup>33</sup> Apan pangitaa pag-una ang ginghamarian sa Dios ug ang Jyang pagkamatarong (Mateo 6:33).*

*<sup>31</sup> Apan pangitaa ang ginghamarian sa Dios, ug kining tanang mga butanga igadugang haninyo. <sup>32</sup> Ayaw kahadlo, gamayng panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan ang paghatag haninyo sa ginghamarian (Lucas 12:31-32).*

*Ang mga Kristohanon kinahanglan **MAGPANGITA UNA** sa Ginghamarian sa Dios. Gibukat nila kini pinaagi sa pagkimo niini nga ilang labing una nga prayoridad pinaagi sa pagkinabuhi ingon nga gusto ni Kristo nga sila mabuhi ug nagpaabut sa Jyang pagbalik ug ginghamarian. Bisan pa, kadaghanan sa nag-angkon nga Kristo, dili lamang wala mangita pag-una sa Ginghamarian sa Diyos, wala gani sila kahibalo kung unsa kini. Daghan usab ang sayop nga nagtuo nga ang pag-apil sa kalibotanong politika mao ang gidakom sa Diyos gikan sa mga Kristohanon. Pinaagi sa dili pagsabut sa ginghamarian sa Dios, sila wala makasabut*

*pagkinabuhi haron sumala sa ilang angay o sabton ngano nga ang tawo depekto kaayo.*

*Matikdi usab nga ang ginghamarian ikatag ngadto sa gamay nga panon (cf. Roma 11:5). Gikinahanglan ang pagkamapainubsanon aron makimong andam nga makimong bahin sa tinuod nga gamay nga panon.*

## **Ang Gingharian sa Dios wala pa matukod dinki sa Yuta**

*Si Jesus mitudlo nga ang Jyang mga sumusunod kinahanglang mag-ampo alang sa pag-abot sa gingharian, busa wala pa nila kini maangkon:*

*<sup>9</sup> Amahan namo nga anaa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan. <sup>10</sup> Paabota ang imong gingharian. Matuman ang imong kabubut-on (Mateo 6:9-10).*

*Gipadala ni Jesus ang Jyang mga disipulo aron sa pagsangyaw sa Gingharian sa Dios:*

*<sup>1</sup> Unya gitawag niya ang iyang napulog-duha ka mga tinun-an ug gihatagan niya silag gahom ug pagbulot-an batok sa tanang mga demonyo, ug sa pag-ayo sa mga sakit. <sup>2</sup> Jyang gipadala sila aron sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios (Lucas 9:1-2).*

*Si Jesus mitudlo nga ang Jyang presensya lamang dili mao ang gingharian, tungod kay ang gingharian wala pa matukod dinki sa Yuta kaniadto mao nga Jyang gibukat ang wala Niya gipapakawa ang mga demonyo sa Jyang ngalan kaniadto:*

*<sup>28</sup> Apan kon ako nagkingilin sa mga demonyo pinaagi sa Espiritu sa Diyos, sa pagkatinuod ang gingharian sa Diyos miabot na kaninyo (Mateo 12:28).*

*Ang tinuod nga gingharian anaa sa umaabot—ni kini dinki karon sama sa gipakita ni Marcos:*

*<sup>47</sup> Ug kon ang imong mata mao ang makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kana. Mas maayo pa alang kanimo nga*

*mosulod sa gingharian sa Dios nga usa ka mata, kay sa adunay duha ka mata, nga isalibay ... (Marcos 9:47).*

*<sup>23</sup> Si Jesus mitan-aw sa palibot ug miingon sa iyang mga tinunan, "Pagkalisud alang niadtong adunay bakandi ang pagsulod sa gingharian sa Dios!" <sup>24</sup> Ug ang mga tinon-an nanghitingala sa iyang mga pulong. Apan si Jesus mitubag pag-usab ug miingon kanila, "Mga anak, pagkalisud alang niadtong nagasalig sa mga bakandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios! <sup>25</sup> Mas sayon pa alang sa kamelyo ang paglusot sa buko sa dagom kay sa usa ka dato nga makasulod sa gingharian sa Diyos" (Marcos 10:23-25).*

*<sup>25</sup> Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dili na ako moinum sa bunga sa parras kangtud niadtong adlaw nga magainum ako niini nga bag-o didto sa gingharian sa Dios" (Marcos 14:25).*

*<sup>43</sup> Si Jose nga taga-Arimatea, usa ka inila nga miyembro sa konseho, nga sa iyang mosunod nagkublat sa gingharian sa Dios, nga mianhi ug nagmaisugon... (Marcos 15:43).*

*Si Jesus mitudlo nga ang gingharian dili bakin karon niining kalibotana:*

*<sup>36</sup> Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya niining kalibotana. Kong ang akong gingharian iya pa niining kalibotana, ang akong mga alagad makig-away unta, aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Judio; apan karon ang Akong gingharian dili gikan dinhi" (Juan 18:36).*

*Si Jesus mitudlo nga ang gingharian moabut human Siya mobalik ingon nga Hari:*

*<sup>31</sup> "Inig-abot sa Anak sa Tawo diha sa iyang himaya, ug ang tanang balaang anghel uban kaniya, unya molingkod siya sa trono sa iyang himaya. <sup>32</sup> Ang tanan nga mga nasud pagatigumon sa atubangan niya, ug iyang pagalainon sila ang usa gikan sa usa, ingon sa usa ka magbalantay nga magalain sa iyang mga karnero gikan sa mga kanding. <sup>33</sup> Ug igabutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, apan ang mga kanding sa wala. <sup>34</sup> Unya ang Hari moingon niadtong anaa sa Jyang tuo, 'Umari kamo, kamong mga gipanalanginan sa Akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan (Mateo 25:31-34).*

*Tungod kay ang Gingharian sa Dios wala dinki, dili kita makakita og usa ka tinuod nga utopia hangtud nga kini matukod. Tungod kay ang kadaghanan wala makasabut sa gingharian sa Dios, sila napakyas sa pagsabut sa unsa nga paagi ang Jyang makigugmaong kagamhanan nagaliko.*

*Ang Gingharian sa Dios dili moabut "hangtud nga ang kahupnganan sa mga Hentil mosulod" (Roma 11:25)—ug wala pa kana makitabo.*

***Unsa ang giingon ni Jesus nga ang gingharian sama?***

*Si Jesus naghatag ug pipila ka mga katin-awan kon unsa ang Gingharian sa Diyos:*

*<sup>26</sup> Ug siya miingon, "Ang gingharian sa Dios sama sa usa ka tawo nga magsabwag ug binhi sa yuta, <sup>27</sup> ug matulog sa gabii ug mobangon sa adlaw, ug ang binhi moturok ug motubo, siya sa iyang mosunod wala makibalo kon sa unsang paagi. <sup>28</sup> Kay ang yuta nagapamunga sa iyang mosunod: una ang dahon, unya ang ulo, ug unya ang puno nga lugas sa uhay. <sup>29</sup> Apan sa*



*dihang makinog na ang mga lugas, igagalab dayon niya, kay miabot na ang ting-ani" (Marcos 4:26-29).*

*<sup>18</sup> Unya miingon siya, "Sa unsa sama ang gingharian sa Dios? Ug sa unsa ko kini itandi? <sup>19</sup> Kini sama sa liso sa mustasa, nga gikuha sa usa ka tawo ug gipugas sa iyang tanaman; ug kini mitubo ug nakimong usa ka dakong kahoy, ug ang mga langgam sa kahanginan nanagsalag sa iyang mga sanga." <sup>20</sup> Ug siya miingon pag-usab, Sa unsa ko igapakasama ang gingharian sa Dios? <sup>21</sup> Kini sama sa lebadura, nga gikuha sa usa ka babaye ug gilubong sa tubo ka takus nga karina kangtud nga ang tanan mitubo" (Lucas 13:18-21).*

*Kini nga mga sambingay nagsugyot nga, sa sinugdang, ang Gingharian sa Dios gamay ra, apan makimong dako.*

*Girekord usab ni Lucas:*

*<sup>29</sup> Moabot sila gikan sa sidlakan ug kasadpan, gikan sa amihanan ug habagatan, ug manglingkod sa gingharian sa Diyos (Lucas 13:29).*

*Busa, ang Gingharian sa Diyos adunay mga tawo gikan sa tibuk kalibotan. DJLJ kini limitado niadtong adunay Israelite nga kagikan o espesipikong etnikong mga grupo. Ang mga tawo, gikan sa tanang dapit, molingkod niini nga gingharian.*

*Lucas 17 ug ang Gingharian*

*Ang Lucas 17:20-21 nagpalibog sa pipila. Apan sa dili pa kana, matikdi nga ang mga tawo moxaon gayod sa Gingharian sa Diyos:*

**<sup>15</sup> "Bulakan siya nga moKaon ug pan didto sa gingharian sa Diyos!" ( Lucas 14:15 ).**

***Tungod kay ang mga tawo (sa umaabot) moKaon sa Ginghamarian sa Diyos, kini dili lamang usa ka butang nga gilain sa ilang mga kasingkasing karon, bisan pa sa mga sayup nga paghubad / dili pagsinabtanay sa Lucas 17:21 nga nagsugyot nga laki.***

***Ang Moffatt nga hubad sa Lucas 17:20-21 mahimong makatabang sa pipila nga makasabut:***

***<sup>20</sup> Sa dikang gipangutana sa mga Pariseo kon kanus-a moabot ang Paghari sa Diyos, siya mitubag kanila, "Ang Ginghamarian sa Diyos dili moabot sumala sa inyong gilaoman nga makakita niini; <sup>21</sup> Walay usa nga moingon, 'Ania na' o 'Didto na,' kay ang Paghari sa Dios anaa na sa inyong taliwala. (Lucas 17:20-21, Moffatt; tan-awa usab ang NASB ug ESV nga mga hubad)***

***Matikdi nga si Jesus nakigsulti sa wala makabig, kalibutanon, ug salingkapaw nga mga Pariseo. Si Jesus "mitubag kanila," — ang mga Pariseo ang nangutana kang Jesus. Nagdumili sila sa pag-ila Kaniya.***

***Anaa ba sila sa SJMBAHAN? Dili!***

***Si Jesus wala usab maghisgot bahin sa usa ka simbakan nga kapit na maorganisar. Ni Siya naghisgot bahin sa mga sentimento sa hunahuna o kasingkasing.***

***si Jesus bahin sa Jyang Paghari! Ang mga Pariseo wala mangutana Kaniya mahitungod sa simbakan. Wala silay nahibal-an bahin sa bisan unsang simbakan sa Bag-ong Tugon nga kapit na magsugod. Wala sila mangutana mahitungod sa usa ka matang sa nindot nga sentimento.***

***Kung ang usa ka tawo naghunahuna nga ang Gingharian sa Dios mao ang SJMBAHAN - ug ang Gingharian sa Dios "sa sulod" sa mga Pariseo - ANG SJMBAHAN sulod ba sa mga Pariseo? Dayag nga dili!***

***Ang ingon nga konklusyon medyo kataw-anan, dili ba? Samtang ang pipila ka Protestante nga mga hubad naghubad sa bahin sa Lucas 17:21 ingong "ang Gingharian sa Diyos anaa "sa sulod ninyo" (NKJV/KJV), bisan ang Katolikong New Jerusalem Bible tukmang naghubad niana ingong "ang gingharian sa Diyos anaa sa inyong taliwala."***

***Si Jesus mao ang usa sa taliwala, sa taliwala, sa mga Pariseo. Karon, ang mga Pariseo naghunahuna nga sila nagpaabot sa Gingharian sa Diyos. Apan nasayop sila sa pagsabot niini. Gipatin-aw ni Jesus nga kini dili usa ka lokal, o limitado nga Gingharian alang sa mga Judio lamang, ingon sa ilang gikunahuna (ni usa ka simbahan ingon sa gituohan karon sa uban ). Ang Gingharian sa Diyos dili lamang usa sa daghang tawhanon ug makitang mga gingharian nga matudlo o makita sa mga tawo, ug makaingon, "Kini mao, dinhi"; o "mao kana ang Gingharian, didto."***

***Si Jesus, Mismo, natawo aron mahimong HARJ niana nga Gingharian, sumala sa Jyang gisulti kang Pilato (Juan 18:36-37). Sabta nga ang Bibliya naggamit sa mga termino nga "hari" ug "gingharian" nga baylobaylo (eg Daniel 7:17-18,23 ) . Ang HARJ sa umaabot nga Gingharian sa Diyos, niadto ug didto, nagbarog tupad sa mga Pariseo. Apan wala sila moila Kaniya isip ilang hari (Juan 19:21). Sa Jyang pagbalik, ang kalibutan mosalikway Kaniya (Pinadayag 19:19).***

***Si Jesus mipadayon, sa mosunod nga mga bersikulo sa Lucas 17, sa pagkublagway sa Jyang ikaduhang pag-anhi, sa dikang ang Gingharian sa Dios magmando sa TANANG YUTA (nagpadayon sa Moffatt alang sa pagkamakanunayon niini nga kapitulo):***

***22 Miingon siya sa iyang mga tinun-an, "Moabot ang mga adlaw nga maghandom kamo ug maghandom sa kawang nga makabaton ug bisag usa ka adlaw sa Anak sa tawo. 23 Ang mga tawo moingon, 'Tan-awa, ania siya!' 'Tan-awa, atna siya!' apan ayaw paggula o pagdagan sunod kanila, 24 kay sama sa kilat nga mokilab gikan sa usa ka bahin sa langit ngadto sa pikas, mao usab ang Anak sa tawo sa iyang mosunodg adlaw. 25 Apan kinahanglan una niyang antoson ang dakong pag-antos ug isalikway sa karon nga kaliwatan. ( Lucas 17:22-25 , Moffatt )***

***Gikisgotan ni Jesus ang paghidlap sa kilat , sama sa Mateo 24:27-31, nga nagkubagway sa Jyang ikaduhang pag-anhi aron MAGmando sa tibuk kalibotan. Si Jesus wala mag-ingon nga ang Jyang katawhan dili makakita kaniya sa Jyang pagbalik.***

***Ang mga tawo dili moila kaniya ingon nga ilang HARJ (Pinadayag 11:15) ug makig-away batok kaniya (Pinadayag 19:19)! Daghan ang magkunahuna nga si Jesus nagrepresentar sa Antikristo. Si Jesus wala mag-ingon nga ang Gingharian sa Dios anaa sa sulod niadtong mga Pariseo—Siya misulti kanila sa ubang dapit nga sila dili makaadto sa Gingharian tungod sa ilang pagkasalingkapaw (Mateo 23:13-14). Ni si Jesus nag-ingon nga ang Simbahan mahimong Gingharian.***

***Ang Gingharian sa Dios usa ka butang nga ang mga tawo usa ka adlaw makahimo sa PAGESULOD - sama sa pagkabanhaw sa mga matarung! Bisan pa, bisan si Abraham ug ang ubang mga patriarka wala pa didto (cf. Hebreohanon 11:13-40).***

***Ang mga tinun-an nahibalo nga ang Gingharian sa Diyos wala diha kanila sa personal niadto, ug nga kini kinahanglang magpakita sama sa mosunod, nga mitungha kuman sa Lucas 17:21, nagpakita:***

*11* Karon samtang sila nakadungog niini nga mga butang, siya misulti ug lain nga sambingay, tungod kay siya duol sa Jerusalem ug tungod kay sila nagkunahuna nga ang gingharian sa Dios igapadayag dikadika (Lucas 19:11).

### **Ang Ginharian matin-aw sa umaabot**

*Paano mo mahibaluan kon malapit na ang Ginharian? Isip kabakin sa pagtubag niana nga pangutana, gilista ni Jesus ang matagnaong mga panghitabo (Lucas 21:8–28) ug dayon mitudlo:*

*29* Tan-awa ang ligera, ug ang tanang mga kahoy. *30* Sa diha nga sila manalingsing na, kamo makakita ug mahibalo sa inyong mosunod nga ang ting-init haduol na. *31* Busa kamo usab, sa dihang makita ninyo kining mga butanga nga nagakabitabo, hibalo nga ang gingharian sa Dios haduol na (Lucas 21:29-31).

*Gusto ni Jesus nga ang Jyang katawhan mosunod sa matagnaong mga panghitabo aron mahibaloan kon kanus-a moabot ang Ginharian. Si Jesus sa ubang dapit misulti sa Jyang katawhan sa pagbantay ug pagtagad sa matagnaong mga panghitabo (Lucas 21:36; Marcos 13:33-37). Bisan pa sa mga pulong ni Jesus, daghan ang nagdiskwento sa pagtan-aw sa mga panghitabo sa kalibotan nga nalangkhit sa matagnaong paagi.*

*Sa Lucas 22 & 23, gipakita pag-usab ni Jesus nga ang Ginharian sa Diyos usa ka butang nga matuman sa umaabot sa dihang Siya nagtudlo:*

*15* “Uban sa dakong tinguha gitinguha ko ang pagkaon niini nga paskuwa uban kaninyo sa dili pa ako mag-antos; *16* Kay sultihan ko kamo, dili na ako mokaon niini hangtod nga matuman kini didto sa gingharian sa Diyos.” *17* Unya siya miukha

sa copa, ug nagpasalamat, ug miingon, "Kuhaa kini ug bakina sa inyong mosunod; <sup>18</sup> kay sultikan ko kamo, dili na ako moinom sa bunga sa paras hangtod moabot ang gingharian sa Diyos" (Lucas 22:15-18).

<sup>39</sup> Apan usa niadtong mga mamumuhat sa kadantan nga gilansang sa krus uban kaniya nagpasipala kaniya ug siya miingon, "Kon ikaw mao ang Mesiyas, luwasa ang imong mosunod ug luwasa usab kami." <sup>40</sup> Ug gibadlong siya sa iyang kauban, ug siya miingon kaniya: Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kay kamo usab anaa sa pagkahinukman sa silot uban kaniya. <sup>41</sup> Ug kita makatarunganon, tungod kay kita takus, kay kita gibalusan sumala sa atong nabuhat, apan walay dantan nga nahimo niining usa." <sup>42</sup> Ug siya miingon kang Jesus, "Ginoo ko, hinumdumi ako inig-abut mo sa imong gingharian." <sup>43</sup> Pero si Jesus nagsiling sa iya, "Amen, nagsiling ako sa imo nga subong nga adlaw mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso." (Lucas 23:39-43, Aramaic sa Plain English)

**Ang Gingharian sa Dios wala moabut sa diha nga si Jesus gipatay bisan ingon sa gipakita kanato ni Marcos ug Lucas:**

<sup>43</sup> Si Jose nga taga-Arimatea, usa ka inila nga miyembro sa konseho, nga sa iyang mosunod nagkulat sa gingharian sa Dios, nga mianhi ug nagmaisugon... (Marcos 15:43).

<sup>51</sup> Siya gikan sa Arimatea, usa ka siyudad sa mga Judio, nga sa iyang mosunod nagkulat usab sa gingharian sa Dios (Lucas 23:51).

**Kini human sa pagkabanhaw (1 Corinto 15:50-55) nga ang mga Kristohanon matawo pag-usab aron makasulod sa Gingharian sa Diyos, sumala sa girekord ni Juan:**

<sup>3</sup> Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaniyo, gawas kon ang usa matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. <sup>4</sup> Si Nicodemo miingon kaniya, "Unsaon man sa usa ka tawo nga matawo sa diha nga siya tigulang na? Makasulod ba siya sa ikaduhang higayon sa sabakan sa iyang inahan ug matawo?" <sup>5</sup> Si Jesus mitubag, "Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaniyo, gawas kon ang usa igaanak sa tubig ug sa Espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios (Juan 3:3-5).

**Ang katawhan lamang sa Diyos ang makakita sa kataposang post-millennial nga Gingharian sa Diyos.**

**Karon palihog dugang sabta nga human mabanhaw si Jesus, Siya mitudlo pag-usab makitungod sa Gingharian sa Dios:**

<sup>3</sup> Siya usab nagpakita sa Jyang mosunod nga buhi human sa Jyang pag-antus pinaagi sa daghang dili masayop nga mga pagpamatuod, nga nakita nila sulod sa kap-atan ka adlaw ug nagsulti sa mga butang makitungod sa gingharian sa Dios (Mga Buhat 1:3).

**Ang una ug kataposang mga sermon nga gikatag ni Jesus maoy makitungod sa Gingharian sa Diyos! Si Jesus mianhi ingong mensahero aron sa pagtudlo bahin sa maong Gingharian.**

**Gipasulat usab ni Jesus si Apostol Juan makitungod sa milenyal nga Gingharian sa Dios nga ania sa yuta. Matikdi kon unsay Jyang gipasulat kang Juan:**

<sup>4</sup> Nakita ko ang mga kalag niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagpamatuod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala mosimba sa mananap o sa iyang

*larawan, ug wala makadawat sa iyang marka sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nangabuki ug naghari uban kang Kristo subod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:4).*

*Ang unang mga Kristohanon mitudlo nga ang milenyal nga Gingharian sa Dios maanaa sa yuta ug mopuli sa mga gobyerno sa kalibutan sama sa gitudlo sa Bibliya (cf. Pinadayag 5:10, 11:15).*

*Ngano, kon ang Gingharian sa Diyos importante kaayo, wala pa kaayo makadungog bahin niini ang kadaghanan?*

*Partikular tungod kay gitawag kini ni Jesus nga usa ka misteryo:*

*" Ug siya miingon kanila: Kaninyo gihatag na ang paghibalo sa tinago sa gingharian sa Dios; apan alang niadtong anaa sa gawas, ang tanang mga butang moabut pinaagig mga sambingay (Marcos 4:11).*

*Bisan karon ang tinuod nga Gingharian sa Diyos usa ka misteryo sa kadaghanan sama sa kadaghanan sa plano sa Diyos (tan-awa usab ang among libre nga libro, online sa [www.ecog.org](http://www.ecog.org) nga giulohan: [Ang MJSTERYO sa PLANO SA DIOS Ngano nga Gibalang sa Diyos ang Bisan unsa? Ngano nga gibuhat ka sa Diyos ?](#) ).*

*Hunahunaa, usab, nga si Jesus miingon nga ang katapusan (sa panahon) moabut (sa dili madugay) HUMAN ang ebangkelyo sa gingharian igawali sa tibuo kalibutan ingon nga usa ka SAKSJ:*

*<sup>14</sup> Ug kini nga ebangkelyo sa gingharian igawali sa tibuo kalibutan ingon nga saksi sa tanang kanasuran, ug unya ang katapusan moabut (Mateo 24:14).*



**Ang pagmantala sa ebangkelyo sa Gingharian sa Dios importante ug kinahanglang matuman niining kataposang mga panahon. Isa ini ka "maayo nga mensahe" kay nagatanyag ini sing matuod nga paglaum sa mga balatian sang katawhan, walay sapayan sang mahimo itudlo sang mga lider sa politika.**

**Kung imong tagdon ang mga pulong ni Jesus, kinahanglan nga klaro nga ang tinuod nga Kristiyanong simbahan kinahanglan nga nagmantala sa ebangkelyo sa gingharian karon. Kinahanglan nga kini ang nag-una nga prayoridad alang sa Simbahan. Ug aron mahimo kini nga husto, daghang mga pinulongan ang kinahanglan gamiton. Mao kini ang gipaningkamotan nga buhaton sa *Hangtud nga ebangkelyo gingharian*. Ug mao nga kini nga booklet gihubad ngadto sa daghang mga pinulongan.**

**Si Jesus mitudlo nga kadaghanan DJLJ modawat sa Jyang paagi:**

*13 "Subod kamo sa sigpit nga ganghaan; kay halapad ang ganghaan ug halapad ang dalan nga padulong sa kalaglagaan, ug adunay daghan nga nagaagi niini. 14 Kay sigpit ang pultahan ug lisod ang dalan paingon sa kinabuki, ug diyutay ra ang nakatultol niini. ( Mateo 7:13-14 )*

**Ang ebangkelyo sa Gingharian sa Diyos motultol sa kinabuki!**

**Mahimong makapainteress nga matikdan nga bisan pag ang kadaghanan sa nag-anghong mga Kristohanon daw wala magtagad sa ideya nga ang gipasingda ni Kristo mao ang pagsangyaw sa ebangkelyo sa Gingharian sa Diyos, ang sekular nga mga teologo ug mga historyano sagad nakasabot nga mao kini ang aktuwal nga gitudlo sa Bibliya.**

*Apan, si Jesus, Mismo, nagpaabut sa Jyang mga disipulo sa pagtudlo sa ebangkelyo sa Gingharian sa Dios (Lucas 9: 2,60 ). Tungod kay ang umaabot nga gingharian ipasukad sa mga balaod sa Diyos, kini magdala ug kalinaw ug kauswagan—ug ang pagsunod niadtong mga balaod niining panahona mosangpot sa tinuod nga kalinaw ( Salmo 119:165; Efeso 2:15 ).*

*Ug kining maayong balita sa gingharian nailhan sa mga kasulatan sa Daang Tugon.*

### **3. Linuwas dili mga anak sa makita usab saao paagi unsaon?**

*Ang una ug kataposang natala nga wali ni Jesus naglakip sa pagmantala sa ebangkelyo sa Gingharian sa Diyos (Marcos 1:14–15; Mga Bukat 1:3).*

*Ang gingharian sa Dios usa ka butang nga ang mga Judio sa panahon ni Jesus kinakanglan nga adunay nakibal-an bahin sa ingon nga kini gikisgutan sa ilang mga kasulatan, nga karon gitawag naton nga Daang Tugon.*

*Si Daniel Nagtudlo Bahin sa Gingharian*

**Si propeta Daniel misulat:**

<sup>40</sup> Ug ang ikaupat nga gingharian mahimong lig-on sama sa puthaw, tungod kay ang puthaw makadugmok ug makadugmok sa tanan; ug sama sa puthaw nga magadugmok, kananang ginghariana magadugmok ug magadugmok sa tanan. <sup>41</sup> Sanglit nakita mo ang mga tiil ug mga tudlo sa tiil, nga may bahin nga yutang kolonon sa magkokolon, ug may bahin nga puthaw, ang gingharian mabahin; apan ang kalig-on sa puthaw anaa niini, ingon sa imong nakita nga puthaw nga sinaktan sa seramiko nga yutang kolonon. <sup>42</sup> Ug ingon nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw ug may bahin nga yutang kolonon, mao nga ang gingharian mahimong lig-on ug may bahin nga kuyang. <sup>43</sup> Ingon sa imong nakita nga puthaw nga sinaktan sa seramiko nga yutang kolonon, sila mosagol sa binhi sa mga tawo; apan sila dili motapot sa usag usa, ingon nga ang puthaw dili mosagol sa yutang kolonon. <sup>44</sup> Ug sa mga adlaw niini nga mga hari ang Dios sa langit magatukod ug usa ka gingharian nga dili gayud malumpag; ug ang gingharian dili ibilin sa ubang mga katawhan; kini magadugmok ug magaut-ut niining tanan nga mga gingharian, ug kini molungtad sa kahangturan (Daniel 2:40-44).

<sup>18</sup> Apan ang mga santos sa Labing Halangdon makadawat sa gingharian, ug manag-iya sa gingharian hangtod sa kahangtoran, bisan hangtod sa kahangtoran.' ( Daniel 7:18 ).

<sup>21</sup> "Nagtan-aw ako; ug ang mao nga sungay nakiggubat batok sa mga balaan, ug midang batok kanila, <sup>22</sup> hangtud nga ang Karaan sa mga Adlaw miabut, ug ang usa ka paghukom gikimo alang sa mga balaan sa Labing Hataas, ug ang panahon miabut nga ang mga balaan manag-iya sa gingharian. . ( Daniel 7:21-22 )

**Gikan kang Daniel, atong nakat-onan nga moabot ang panahon nga ang Gingharian sa Diyos maglaglag sa mga gingharian niining kalibotana ug molungtad hangtod sa kahangtoran. Atong nakat-unan usab nga ang mga santos adunay ilang bahin sa pagdawat niini nga gingharian.**

**Daghang bahin sa mga tagna ni Daniel ang para sa atong panahon sa ika-21 nga siglo.**

**Matikdi ang pipila ka mga tudling gikan sa Bag-ong Tugon:**

***12 "Ang napulo ka sungay nga imong nakita mao ang napulo ka hari nga wala pa makadawat ug gingharian, apan sila nakadawat ug awtoridad sulod sa usa ka takna ingong mga hari uban sa mananap. 13 Kini sila usa ra sa hunahuna, ug ilang ikatag ang ilang gahum ug pagbulot-an ngadto sa mananap nga mapintas. 14 Kini sila makiggubat batok sa Cordero, ug ang Cordero modang hanila, kay siya mao ang Ginoo sa mga ginoo ug Hari sa mga hari; ug sila nga uban Kaniya gitawag, pinihi, ug matinud-anon." ( Pinadayag 17:12-14 )***

**Busa, atong makita diha sa Daan ug Bag-ong Tugon ang konsepto nga adunay katapusan nga panahon yutan-ong gingharian nga adunay napulo ka bahin ug nga ang Dios molaglag niini ug motukod sa Jyang gingharian.**

**Si Jsaias Nagtudlo Bahin sa Gingharian**

**Giinspirar sa Diyos si Jsaias sa pagsulat bahin sa unang bahin sa Gingharian sa Diyos, ang usa ka libo ka tuig nga paghari nga nailhang milenyo, niining paagika:**

***<sup>1</sup> Adunay mogula nga usa ka sungkod gikan sa punoan ni Jsai, Ug usa ka Sanga motubo gikan sa iyang mga gamut. <sup>2</sup> Ang Espiritu sa Ginoo maanaa Kaniya, Ang Espiritu sa kaalam ug pagsabut, Ang Espiritu sa tambag ug kusog, Ang Espiritu sa kahibalo ug sa kahadlok sa Ginoo.***

***<sup>3</sup> Ang iyang kalipay anaa sa pagkahadlok kang Jehova, Ug siya dili mohukom sumala sa panan-aw sa iyang mga mata, Ni mohukom siya sumala sa pagpamati sa iyang mga igdulungog; <sup>4</sup> Apan uban sa pagkamatarung siya magahukom sa mga kabus, Ug magahukom sa katul-id***

***alang sa mga maagkup sa yuta; Pagahampakon niya ang yuta sa bunal sa iyang baba, Ug sa gininhawa sa iyang mga ngabil iyang pagapatyon ang dantan. <sup>5</sup> Ang pagkamatarung mao ang bakus sa iyang hawak, Ug ang pagkamatinumanon mao ang bakus sa iyang hawak.***

***<sup>6</sup> Ang lobo usab mopuyo uban sa nating carnero, Ang leopardo mohigda uban sa nating kanding, Ang nating vaca ug ang nating leon ug ang pinatamboh nga tingub; Ug usa ka gamay nga bata ang magamando kanila. <sup>7</sup> Ang baka ug ang oso manibsib; Ang ilang mga nati managlubog sa tingub; Ug ang leon mohakon ug dagami sama sa baka. <sup>8</sup> Ang bata nga masuso magdula sa lungib sa hobra, Ug ang bata nga linutas mobutang sa iyang kamot sa lungib sa bitin. <sup>9</sup> Dili sila magdaot ni maglaglag sa tibuhok nahong bukid nga balaan, Kay ang yuta mapuno sa kahibalo sa Ginoo sama sa tubig nga nagtabon sa dagat.***

***<sup>10</sup> Ug niadtong adlaw adunay Gamut ni Jesse, Nga motindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawohan; Kay ang mga***

**Gentil mangita kaniya, ug ang iyang dapit nga pakulayan makimayaon.” ( Jsaias 11:1-10 )**

**Ang rason nga akong gitawag kini nga unang bahin o unang hugna sa Gingharian sa Dios, mao nga kini ang panahon diin kini makimong pisikal (sa wala pa ang panahon nga ang balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem manaog gikan sa langit, Pinadayag 21) ug molungtad ug usa ka libo ka tuig. Gipamatud-an ni Jsaias ang pisikal nga aspeto niini nga hugna sa dikang nagpadayon siya sa:**

**“ Ug makitabo niadtong adlaw nga ang Ginoo mobutang sa iyang kamot pag-usab sa ikaduhang higayon, Aron sa pagbawi sa salin sa iyang katawohan nga nahibilin, Gikan sa Asiria ug sa Egipto, Gikan sa Patros ug Cush, Gikan sa Elam ug Shinar, Gikan sa Hamat ug sa Hamat. mga isla sa dagat.**

**<sup>12</sup> Magapatindog siya ug usa ka bandila alang sa mga nasud, ug tigumon niya ang mga sinalikway sa Israel, ug tigumon ang mga nagkatiublaag sa Juda gikan sa upat ka mga suok sa yuta. <sup>13</sup> Ingon man usab ang kasina sa Ephraim mawala, ug ang mga kabatok sa Juda pagaputlon; Ang Ephraim dili masina kang Juda, ug ang Juda dili magasamok kang Ephraim. <sup>14</sup> Apan sila manglupad sa abaga sa mga Filistehanon paingon sa kasadpan; Maghiusa sila sa pagpangawat sa mga tawo sa Sidlan; Jgabutang nila ang ilang kamot sa Edom ug sa Moab; Ug ang katawahan sa Ammon mosunod kanila. <sup>15</sup> Ang Ginoo molaglag sa hingpit sa dila sa Dagat sa Ekipto; Uban sa iyang makusog nga hangin iyang inyog ang iyang kumo sa ibabaw sa Suba, ug ihampak kini sa pito ka mga sapa, ug magapatabok sa mga tawo sa mamala nga sapin. <sup>16</sup> Adunay usa ka dalan alang sa salin sa iyang katawohan nga mahibilin gikan sa Asiria, ingon sa**

**nahitabo sa Israel sa adlaw nga siya migula gikan sa yuta sa Egipto. ( Jsaias 11:11-16 )**

**Si Jsaias nadasig usab sa pagsulat:**

**<sup>2</sup> Karon makinabo sa ulahing mga adlaw , Nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukoron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran, Ug igatuboy ibabaw sa kabungtoran; Ug ang tanan nga mga nasud magaganayan ngadto niini. <sup>3</sup> Daghang mga tawo ang moabot ug moingon, "Dali, ug manungas kita sa bukid sa Ginoo, Sa balay sa Diyos ni Jacob; Siya magatudlo kanato sa Jyang mga dalan, Ug kita magalakaw sa Jyang mga alagianan." Kay gikan sa Sion mogula ang Kagugoan , Ug ang pulong sa Ginoo gikan sa Jerusalem. <sup>4</sup> Siya magakukom sa taliwala sa mga nasud, Ug magabadlong sa daghang mga katawohan; Salsalon nila ang ilang mga espada nga mga punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga galab; Ang nasud dili mobakyaw sa espada batok sa nasud, Ni makakat-on pa sila sa gubat. ... " Ang mapakitas-on nga mga tinan-awan sa tawo igapaubos, Ang pagkamapakitas-on sa mga tawo ipaubos, Ug ang Ginoo lamang ang igatuboy niadtong adlaw. ( Jsaias 2:2-4 , 11 )**

**Busa, kini makimong usa ka utopian nga panakon sa kalinaw sa yuta. Sa kataposan, kini hangtod sa kahangtoran, uban si Jesus nga magmando. Base sa lain-laing mga kasulatan (Salmo 90:4; 92:1; Jsaias 2:11; Oseas 6:2), ang Jewish Talmud nagtudlo niini nga molungtad og 1,000 ka tuig (Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin Folio 97a).**

**Ako saiaha nadasig sa pagsulat usab sa mosunod:**

***6 Kay alang kanato ang usa ka Bata natawo, Ngari kanato ang usa ka Anak gihatag; Ug ang kagamhanan maanaa sa Jyang abaga. Ug ang iyang ngalan pagatawgon nga Kahibulongan, Magtatambag, Dios nga Gamhanan, Amahan nga Walay Katapusan, Prinsipe sa Pakigdait. 7 Sa pag-uswag sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan, Sa ibabaw sa trono ni David ug sa ibabaw sa iyang gingharian, Aron sa pagpahamutang niini ug sa pagtukod niini uban ang justicia ug hustisya Sukad niadtong panahona ngadto sa unahan, bisan sa walay katapusan. Ang kahugi sa Ginoo sa mga panon maoy mobukat niini. ( Jsaias 9:6-7 )***

***Matikdi nga si Jsaias miingon nga si Jesus moanki ug magtukod ug usa ka gingharian nga adunay gobyerno. Samtang daghan nga nag-angkon nga Kristo mikutlo niini nga tudling, ilabina sa Disyembre sa matag tuig, sila lagmit nga wala magtagad nga kini nanagna labaw pa kay sa kamatuoran nga si Jesus matawo. Ginapakita sang Biblia nga ang Ginharian sang Dios may isa ka gobierno nga may mga kasuguan sa mga sakop, kag si Jesus ang magadumala sini. Si Jsaias, Daniel, ug uban pa nagtaga niini.***

***Ang mga balaod sa Dios mao ang dalan sa gugma (Mateo 22:37-40; Juan 15:10) ug ang Ginharian sa Dios pagamandoan pinasikad sa maong mga balaod. Busa ang Ginharian sa Diyos, bisag pila sa kalibotan ang nagtan-aw niini, ipasukad sa gugma.***

***Mga Salmo ug Dugang pa***

***Dili lang si Daniel ug Jsaias ang giinspirar sa Diyos sa pagsulat bahin sa umaabot nga Ginharian sa Diyos.***



**Si Ezequiel nadasig sa pagsulat nga hadtong sa mga tribo sa Jsrael (dili lang sa mga Judeo) kinsa nagkatibulaag sa panahon sa Dakong Kasakitang pagapundukon sa milenyal nga gingharian:**

***17 Busa isulti, ' Mao kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: "Tipunon ko kamo gikan sa mga katawhan, tigomon ko kamo gikan sa mga nasod diin kamo nagkatibulaag, ug ikatag ko kaninyo ang yuta sa Jsrael." 18 Ug sila moadto didto, ug ilang kahaon gikan didto ang tanang dulumtanan niini ug ang tanang dulumtanan niini. 19 Unya katagan ko sila ug usa ka kasingkasing, ug ibutang ko ang usa ka bag-ong espiritu sa sulod nila, ug kahaon ko ang batoon nga kasingkasing gikan sa ilang unod, ug katagan ko sila ug kasingkasing nga unod, 20 aron sila makalakaw sa akong kabalaoran ug makatuman sa akong mga tulomanon ug bukata sila; ug sila makimong Akong katawhan, ug Ako makimong ilang Diyos. 21 Apan alang niadtong kinsang mga kasingkasing nagsunod sa tinguha sa ilang dulumtanan nga mga butang ug sa ilang mga dulumtanan, silotan ko ang ilang mga buhat diha sa ilang mosunodg mga ulo," nag-ingon ang Ginoong Dios. ( Ezequiel 11:17-21 )***

**Ang mga kalawat sa mga tribo sa Jsrael dili na magkatibulaag, apan mosunod sa mga balaod sa Diyos ug mohunong sa paghaon sa dulumtanan nga mga butang (Levitico 11; Deuteronomio 14).**

**Matikdi ang mosunod diha sa Mga Salmo mahitungod sa maayong balita sa gingharian sa Diyos:**

***27 Ang tanang kinatumyan sa kalibotan mahinumdom ug mobalik ngadto sa Ginoo, ug ang tanang banay sa kanasoran managsimba sa imong atubangan. 28 Kay ang gingharian iya ni Jehova, Ug siya nagahari sa mga nasud. ( Salmo 22:27-28 )***

***<sup>6</sup> Ang imong trono, O Diyos, hangtod sa kahangtoran; Ang setro sa pagkamatarung mao ang setro sa imong gingharian. ( Salmo 45:6 )***

***<sup>1</sup> Oh, pag-awit kang Jehova ug usa ka bag-ong alawiton; Awiti ang Ginoo, tibuk kalibotan. <sup>2</sup> Awiti ang Ginoo, dayega ang iyang ngalan; Imantala ang maayong balita sa Jyang kaluwasan matag adlaw. <sup>3</sup> Ipahayag ang iyang himaya sa taliwala sa mga nasud, Ang iyang mga katingalahan sa taliwala sa tanang mga katawohan. (Salmo 96:1-3; usab cf. 1 Cronicas 16:23-24)***

***<sup>10</sup> Ang tanan mong mga buhat managdayeg kanimu, Oh Ginoo, Ug ang imong mga santos magadayeg kanimu. <sup>11</sup> Sila managsulti mahitungod sa himaya sa imong gingharian, Ug managsulti mahitungod sa imong gahum, <sup>12</sup> Aron sa pagpahibalo ngadto sa mga anak sa mga tawo sa iyang gamhanang mga buhat, Ug sa mahimayaong pagkahalandon sa iyang gingharian. <sup>13</sup> Ang imong gingharian maoy gingharian nga walay kataposan, Ug ang imong dominio molungtad sa tanang kaliwatan. ( Salmo 145:10-13 )***

***Ang lain-laing mga magsusulat sa Daang Tugon misulat usab mahitungod sa mga aspeto sa gingharian (eg Ezekiel 20:33; Obadias 21; Miqueas 4:7).***

***Busa, sa dihang nagsugod si Jesus sa pagtudlo sa ebanghelyo sa Ginharian sa Diyos, ang Jyang mga tigpaminaw adunay pipila ka pamilyar sa batahang konsepto.***

#### **4. Kinsa ang mga anak sang kinsa anak sa yawa kinsa?**

*Samtang daghan ang naglikok sama sa ebangkelyo mao lamang ang maayong balita bahin sa persona ni Jesus, ang tinuod mao nga ang mga sumusunod ni Jesus nagtudlo sa ebangkelyo sa Gingharian sa Diyos. Mao kana ang mensake nga gidala ni Jesus.*

*Si Apostol Pablo misulat mahitungod sa Gingharian sa Dios ug ni Jesus:*

*<sup>8</sup> Ug siya misulod sa sinagoga ug misulti nga maisugon sulod sa tulo ka bulan, nangatarungan ug nagdani mahitungod sa mga butang sa gingharian sa Dios (Mga Bukat 19:8).*

***25 Ug sa pagkatinuod, karon ako nahibalo nga kamong tanan, nga akong giadtoan sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios (Mga Bukat 20:25).***

***23 Busa sa diha nga sila nakatudlo kaniya ug usa ka adlaw, daghan ang miduol kaniya sa iyang puloy-anan, ngadto kang kinsa siya misaysay ug sa maligdong nga paagi nagpamatuod sa gingharian sa Dios, nga nagdani kanila mahitungod kang Jesus gikan sa Kasugoan ni Moises ug sa mga Manalagna, gikan sa buntag hangtud sa gabii. ... <sup>31</sup> nagwali sa gingharian sa Diyos ug nagtudlo sa mga butang nga may kalabotan sa Ginoong Jesu-Kristo uban ang bug-os nga pagsalig, walay nagdili kaniya (Bukat 28:23 , 31 ).***

***Matikdi nga ang Gingharian sa Diyos dili lang mahitungod kang Jesus (bisan tuod Siya usa ka dakong bahin niini), kay si Pablo mitudlo usab bahin kang Jesus nga lahi sa iyang gitudlo bahin sa Gingharian sa Diyos.***

***Gitawag usab kini ni Pablo nga ebangkelyo sa Dios, apan kana mao gihapon ebangkelyo nga ang kalibutan kaniadto:***

***9 ... kami nagwali kaninyo sa ebangkelyo sa Dios ... <sup>12</sup> nga kamo managgawi nga takus sa Dios nga nagtawag kaninyo ngadto sa Jyang mosunodg gingharian ug himaya. ( 1 Tesalonica 2:9 , 12 )***

***Gitawag usab kini ni Pablo nga ebangkelyo ni Kristo (Roma 1:16). Ang "maayong mensake" ni Jesus, ang mensake nga Jyang gitudlo.***

***Hunakunaa nga kini dili lamang usa ka ebangkelyo mahitungod sa persona ni Jesukristo o mahitungod lamang sa personal nga***

**kaluwasan. Si Pablo miingon nga ang ebangkelyo ni Kristo naglakip sa pagsunod kang Jesus, sa Jyang pagbalik, ug sa paghukom sa Dios:**

**<sup>6</sup> ... Ang Dios sa pagbalos uban sa kasakitan sa mga nagasamok kaninyo, <sup>7</sup> ug sa paghatag kaninyo nga nasamok ug kapahulayan uban kanamo sa diha nga ang Ginoong Jesus ipadayag gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga manolonda, <sup>8</sup> sa nagdilaab nga kalayo sa pagpanimalus niadtong wala makaila sa Dios, ug kanila nga wala motuman sa Maayong Balita sa atong Ginoong Jesu-Cristo. <sup>9</sup> Kini sila pagasilotan sa walay kataposang kalaglagan gikan sa atubangan sa Ginoo ug gikan sa himaya sa iyang gahom, <sup>10</sup> inig-abot niya, nianang adlaw, aron himayaon diha sa iyang mga santos ug aron dayegon sa tanan nga mituo, tungod kay ang atong pagpamatuod, taliwala kaninyo mituo (2 Tesalonica 1:6-10).**

**Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang gingharian maoy usa ka butang nga atong madawat, dili kay kita karon sa hingpit nanag-iya niini:**

**<sup>28</sup> nakadawat kita ug gingharian nga dili matarug (Hebreohanon 12:28).**

**Makasabot ug makapaabot kita nga makimong bakin sa Gingharian sa Diyos karon, apan wala pa makasulod niini sa bug-os.**

**Si Pablo espesipikong nagpamatuod nga ang usa dili hingpit nga makasulod sa Gingharian sa Dios isip usa ka mortal nga tawo, sama sa makitabo human sa pagkabanhaw:**

**<sup>50</sup> Karon ginaingon ko kini, mga igsoon, nga ang unod ug dugo dili makapanunod sa gingharian sa Dios; ni ang korapsyon makapanunod sa pagkadili-madunoton. <sup>51</sup> Tan-awa, Ako**

mosulti kaninyo og usa ka misteryo: Kitang tanan dili mangatulog, apan kitang tanan mausab—<sup>52</sup> sa usa ka gutlo, sa usa ka pagpamilok, sa katapusan nga trumpeta. Kay ang trumpeta motingog, ug ang mga patay pagabanhawon nga dili madunoton, ug kita pagaalid-an (1 Mga Taga-Corinto 15:50-52).

<sup>1</sup> Busa gisugo ko ikaw sa atubangan sa Dios ug ni Ginoong Jesu-Cristo, nga mao ang magakuhom sa mga buki ug sa mga patay sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian.

( 2 Timoteo 4:1 ).

Si Pablo wala lamang nagtudlo niana, apan nga si Jesus magatugyan sa Gingharian ngadto sa Dios nga Amahan:

<sup>20</sup> Apan karon si Cristo nabanhaw gikan sa mga patay, ug nahimong unang mga bunga sa mga nangatulog. <sup>21</sup> Kay sanglit pinaagi sa tawo miabut ang kamatayon, pinaagi sa Tawo miabut usab ang pagkabanhaw sa mga minatay. <sup>22</sup> Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mangabuki. <sup>23</sup> Apan ang matag usa sa iyang mosunod nga kan-ay: si Kristo ang unang mga bunga , ug unya ang mga iya ni Kristo sa iyang pag-abot. <sup>24</sup> Unya moabot ang katapusan, sa dihang iyang itugyan ang gingharian ngadto sa Diyos nga Amahan, sa dihang taposon na niya ang tanang pagmando ug tanang awtoridad ug gahom. <sup>25</sup> Kay kinahanglan nga maghari siya hangtod mabutang niya ang tanang mga kaaway sa ilalom sa iyang mga tiil. ( 1 Corinto 15:20-25 ).

Si Pablo mitudlo usab nga ang dili matarung (mga tiglapas sa sugo) dili makapanunod sa Gingharian sa Dios:

<sup>9</sup> Wala ba kamo makibalo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Diyos? Ayaw palimbong. Bisan ang mga makihilawason, o mga tigsimbag mga diosdios, o mga mananapaw, o mga homoseksuwal, o mga sodomita, <sup>10</sup> o mga kawatan, o mga dabo, o mga palakubog, o mga mapasipalakon, o mga mangingilkil nga makapanunod sa gingharian sa Dios (1 Corinto 6:9-10).

<sup>19</sup> Karon ang mga buhat sa unod dayag, nga mao ang: pagpanapaw, paghigilawas, kahugawan, kaulag, <sup>20</sup> pagsimba sa mga diosdios, pamarang, pagdumot, panag-away, pangabugho, pagsilaob sa kasuko, hakog nga mga ambisyon, mga panagsumpaki, mga erekiya, <sup>21</sup> kasina, pagbuno, paghuboghubog, mga hudyaka, ug uban pa; mahitungod niini gisultikan ko na kamo kaniadto, maingon nga gisultikan ko na kamo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili makapanunod sa gingharian sa Dios (Galacia 5:19-21).

<sup>5</sup> Kay nakibal-an nimo kini , nga walay makihilawason, mahugaw nga tawo, o hakog nga tawo, nga usa ka tigsimbag mga diosdios, nga adunay panulondon sa gingharian ni Kristo ug sa Dios (Efeso 5:5).

Ang Dios adunay mga sumbanan ug nangayo ug pagkinulsol gikan sa sala aron makasulod sa Jyang gingharian. Si Apostol Pablo mipasidaan nga ang uban dili motudlo nga ang ebangkelyo ni Jesus mao ang tubag, apan ang lain mao:

<sup>3</sup> Kaninyo ang grasya ug kalinaw gikan sa Diyos nga Amahan ug sa atong Ginoong Jesu-Kristo, <sup>4</sup> nga mitugyan sa iyang mosunod alang sa atong mga sala, aron maluwas niya kita gikan niining daotang panahon karon, sumala sa kabubut-on sa atong Diyos ug Amahan, <sup>5</sup> kang kinsa ang himaya. kangtod

sa kahangtoran. Amen. <sup>6</sup> Natingala ako nga sa madali kamo mitalikod kaniya nga nagtawag kaninyo diha sa grasya ni Cristo, ngadto sa laing ebangkelyo, <sup>7</sup> nga dili lain; apan adunay pipila nga nagasamok kaninyo ug buot nga tuis ang Maayong Balita ni Cristo. <sup>8</sup> Apan bisan pa kon kami, o usa ka manolunda gikan sa langit, magwali kaninyo ug bisan unsang maayong balita nga laki sa among giwali kaninyo, ipatunglo siya. <sup>9</sup> Sama sa among giingon kaniadto, haron ako moingon pag-usab, kon adunay magwali kaninyo ug laing maayong balita kay sa inyong nadawat, ipatunglo siya. ( Galacia 1:3-9 )

<sup>3</sup> Apan nahadlok ako, nga tingali, ingon nga ang bitin naglimbong kang Eva pinaagi sa iyang pagkamalalangon, sa ingon niana ang inyong mga hunahuna madant gikan sa kaputli nga anaa kang Cristo. <sup>4</sup> Kay kon siya nga moanki magwali ug lain nga Jesus nga wala namo iwali, o kong kamo makadawat ug laki nga espiritu nga wala ninyo madawat, o laki nga Maayong Balita nga wala ninyo dawata, kamo makaantus niini! ( 2 Corinto 11:3-4 )

**Unsa ang "lain" ug "laki," sa tinuod bakak, ebangkelyo?**

**Ang bakak nga ebangkelyo adunay lain-lain nga bahin.**

Sa kinatibuk-an, ang bakak nga ebangkelyo mao ang pagtuo nga dili kinahanglan nga motuman ka sa Dios ug maningkamot gayud nga magkinabuki nga matinud-anon sa Jyang dalan samtang nag-angkon nga nakaila ka sa Dios (cf. Mateo 7:21-23). Kini lagmit nga mahimong hakog.

Ang bitin naglimbong kang Eva nga makulog sa usa ka bakak nga ebangkelyo dul-an sa 6000 ka tuig na ang milabay (Genesis 3)—ug ang mga tawo mituo nga mas nakahibalo sila kay sa Diyos ug



hinahanglang magdesisyon sa maayo ug daotan alang sa ilang mosunod. Oo, human sa pag-anhi ni Jesus, ang Jyang ngalan kanunay nga gilakip sa lain-laing bakak nga mga ebanghelyo—ug kini nagpadayon ug magpadayon hangtod sa panahon sa kataposang Antikristo.

Karon balik sa panahon ni Apostol Pablo, ang bakak nga ebanghelyo sa esensya usa ka Gnostic/Mistiko nga pagsagol sa kamatuoran ug sayup. Ang mga Gnostic sa bataan nagtuo nga ang espesyal nga kahibalo mao ang gikinahanglan aron makab-ot ang espirituhang pagsabot, lakip ang kaluwasan. Ang mga Gnostics lagmit nagtuo nga ang gibuhay sa unod walay partikular nga sangputanan ug sila supak sa pagsunod sa Dios sa mga butang sama sa ikapitong adlaw nga Jgpapahulay. Usa sa maong mini nga lider mao si Simon Magus, kinsa gipasidan-an ni Apostol Pedro (Mga Bukat 8:18–21).

**Apan dili kini Sayon**

**Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga si Felipe mitudlo sa Gingharian sa Dios:**

*<sup>5</sup> Unya si Felipe milugsong ngadto sa siyudad sa Samaria ug nagwali kang Kristo ngadto kanila. ... <sup>12</sup> sila mituo kang Felipe samtang siya nagwali sa mga butang mahitungod sa gingharian sa Dios ... (Mga Bukat 8:5 , 12 ).*

**Apan si Jesus, si Pablo, ug ang mga disipulo mitudlo nga dili sayon ang pagsulod sa Gingharian sa Dios:**

*<sup>24</sup> Ug sa diha nga si Jesus nakakita nga siya nasubo pag-ayo, siya miingon, "Pagkalisud alang niadtong adunay mga bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios!" <sup>25</sup> Kay mas sayon pa alang sa usa ka kamelyo ang paglusot sa buko sa dagom*

**hay sa usa ka dato nga tawo nga makasulod sa gingharian sa Diyos."**

**<sup>26</sup> Ug ang mga nakadungog niini miingon, "Nan, kinsa man diay ang maluwas?"**

**<sup>27</sup> Apan siya miingon, "Ang mga butang nga dili makimo sa mga tawo makimo sa Dios." ( Lucas 18:24-27 )**

**<sup>22</sup> "Kinahanglang kita pinaagi sa daghang mga kasakitang makasulod sa gingharian sa Diyos " ( Mga Bukat 14:22).**

**<sup>3</sup> Mga igsoon, kami kinahanglang magpasalamat kanunay sa Diyos tungod kaninyo**

**angay, tungod kay ang inyong pagtuo mitubo sa kilabihan, ug ang gugma sa matag usa kaninyo modagaya sa usag usa, <sup>4</sup> mao nga kami sa among mosunod nanghambog kaninyo taliwala sa mga simbahan sa Diyos tungod sa inyong pailob ug pagtuo sa tanan ninyong mga paglutos ug mga kasakitang nga inyong giantos, <sup>5</sup> Nga mao ang dayag nga ebidensya sa matarung nga paghukom sa Dios, aron kamo pagaisipon nga takus sa gingharian sa Dios, nga tungod niini kamo usab nagaantus; <sup>6</sup> Kay maoy usa ka butang nga matarung sa Dios ang pagbalus uban sa kagul-anan sa mga nagasamok kaninyo, <sup>7</sup> ug sa paghatag kaninyo nga nasamok uban kanamo sa diha nga ang Ginoong Jesus ipadayag gikan sa langit uban sa iyang gamhanang mga manolonda, (2 Tesalonica 1:3-7) ).**

**Tungod sa mga kalisdanan, pipila lamang ang gitawag ug gipili niining panakona aron makimong bakin niini (Mateo 22:1-14; Juan 6:44; Hebreohanon 6:4-6). Ang uban tawgon sa ulahi, ingon sa gipakita sa**

***Bibliya nga hadtong “nasayop sa espiritu makadangat sa pagsabot, ug sila nga nagreklamo makakat-on sa doktrina” (Jsaías 29:24).***

***Si Apostol Pedro mitudlo nga ang gingharian walay katapusan, ug nga ang ebangkelyo sa Dios kinahanglang makugihon nga sundon o adunay paghukom:***

***<sup>10</sup> Busa, mga kaigsoonan, pagmakugihon pag-ayo sa paghimo sa inyong tawag ug pagpili nga sigurado, kay kon kamo mobukat niini nga mga butang kamo dili gayud mapandol; <sup>11</sup> kay sa ingon niini ang usa ka pagsulod igahatag kaninyo nga madagayaon ngadto sa walay katapusan nga gingharian sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si Jesu-Kristo (2 Pedro 1:10-11).***

***<sup>12</sup> Kay ang panahon miabut na nga ang paghukom magsugod diha sa balay sa Dios; ug kon kini magsugod uban kanato, unsa man ang katapusan niadtong dili motuman sa ebangkelyo sa Dios? (1 Pedro 4:17).***

### ***Ang Katapusang Libro sa Bibliya ug sa Gingharian***

***Ang Bibliya nagtudlo nga “ang Diyos gugma” (1 Juan 4:8, 16) ug si Jesus mao ang Diyos (Juan 1:1,14)—ang Gingharian sa Diyos adunay Hari nga gugma ug kansang mga balaod nagsuportar sa gugma, dili pagdumot. (cf. Pinadayag 22:14-15).***

***Gipakita usab sa Bibliya nga ang Diyos magpadala usa ka anghel nga magmantala sa walay kataposang ebangkelyo sa gingharian sa Diyos (Pinadayag 14:6-7) ug unya laing anghel aron ipunting nga bisan pa sa pagpakitag dako, ang Babilonya napukan (Pinadayag 14:8-9). Kini nga mga mensahe mahimong labaw sa kinaiyahan nga mga pagkumpirma sa ebangkelyo nga ang kalibutan kaniadto nakadawat ingon usa ka***

saksi ug nagtan-aw nga mahimong hinungdan sa "dako nga panon" nga moduol sa Dios sa panakon sa katapusan (Pinadayag 7:9-14). Dili sama sa katapusang gahum sa Babilonia nga motungha ug mapukan (cf. Pinadayag 18:1-18), ang katapusang hugna sa gingharian sa Dios molungtad sa kahangturan:

*<sup>15</sup> Unya ang ikapitong manolonda mihuyop: Ug dihay makusog nga mga tingog sa langit, nga nagaingon, Ang mga gingharian niini nga kalibutan nakimong mga gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Cristo, ug siya magahari hangtud sa kahangturan! ( Pinadayag 11:15 ).*

*Si Jesus maghari sa gingharian! Ug ang Bibliya nagpadayag sa duha sa Jyang mga titulo:*

*<sup>16</sup> Ug siya adunay usa ka ngalan sa Jyang kupo ug sa Jyang paa nga nahisulat: HARJ SA MGA HARJ UG GJNOO SA MGA GJNOO (Pinadayag 19:16).*

*Pero si Jesus lang bala ang magahari? Matikdi kini nga tudling:*

*<sup>4</sup> Ug nakita ko ang mga trono, ug sila nanaglingkod niini, ug ang paghukom gitugyan kanila. Unya nakita ko ang mga kalag niadtong gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagpamatuod kang Jesus ug tungod sa pulong sa Dios, nga wala magsimba sa mananap nga mapintas o sa iyang larawan, ug wala makadawat sa iyang marka sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Ug sila nangabuki ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. . . <sup>6</sup> Bulakan ug balaan siya nga adunay bahin sa unang pagkabanhaw. Sa ibabaw nila ang ikaduhang kamatayon walay gahum, apan sila mahimong mga sacerdote sa Dios ug ni Kristo, ug magahari uban Kaniya sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 20:4 , 6 ).*

**Ang matuod nga mga Kristohanon bankawon aron maghari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig! Tungod kay ang gingharian molungtud hangtud sa kahangtoran (Pinadayag 11:15), apan ang maong paghari nga gihisgotan maoy usa lamang ka libo ka tuig. Mao kini ang hinungdan nga akong gihisgotan kini sa sayo pa isip ang unang hugna sa gingharian—ang pisikal, ang milenyal, nga hugna sukhwahi sa katapusan, mas espirituhanon, nga hugna.**

**Pipila ka mga panghitabo gilista diha sa Basakon sa Pinadayag ingon nga nahitabo tali sa milenyo ug katapusan nga mga hugna sa Ginghamarian sa Dios:**

**<sup>7</sup> Karon sa diha nga ang usa ka libo ka tuig matapos, si Satanas pagabuhian gikan sa iyang bilanggoan , <sup>8</sup> ug mogula aron sa paglimbong sa mga nasud nga anaa sa upat ka suok sa yuta, si Gog ug si Magog, aron sa pagtigum kanila ngadto sa gubat, kansang gidaghanon sama sa ang balas sa dagat. ... <sup>11</sup> Unya nakita ko ang usa ka dako nga puti nga trono ug Siya nga naglingkod niini, gikan sa kang kinsang nawong ang yuta ug ang langit nangalagiw. Ug walay hingkaplagan nga dapit alang kanila. <sup>12</sup> Ug nakita ko ang mga minatay, gagmay ug dagku, nga nanagtindog sa atubangan sa Dios, ug ang mga basakon giablilian. Ug may lainng basakon nga giablilian, nga mao ang Libro sa Kinabuki. Ug ang mga patay gihukman sumala sa ilang mga buhat, pinaagi sa mga butang nga nahisulat sa mga basakon. <sup>13</sup> Ang dagat mihatag sa mga patay nga diha niini, ug ang Kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila. Ug sila gihukman, ang tagsatagsa sumala sa iyang mga buhat. <sup>14</sup> Unya ang Kamatayon ug ang Hades gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini ang ikaduhang kamatayon. <sup>15</sup> Ug bisan kinsa nga wala makaplagan nga nahisulat sa Libro sa Kinabuki gitambog ngadto sa linaw nga kalayo (Pinadayag 20:7-8, 11-15).**

**Ang Basahon sa Pinadayag nagpakita nga adunay ulahing hugna nga moabut human sa usa ka libo ka tuig nga paghari ug human sa ikaduhang kamatayon:**

**<sup>1</sup> Karon nakita ho ang usa ka bag-ong langit ug usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw na. Usab wala nay dagat. <sup>2</sup> Unya ako, si Juan, nakakita sa balaang siyudad, ang Bag-ong Jerusalem, nga nanang gikan sa langit gikan sa Dios, naandam ingon sa usa ka pangasaw-onon nga gidayandayanan alang sa iyang bana. <sup>3</sup> Ug nadungog ho ang usa ka makusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon, "Tan-awa, ang tabernakulo sa Dios anaa uban sa mga tawo, ug siya mopuyo uban kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios Mismo magauban kanila ug mahimong ilang Dios. <sup>4</sup> Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luka sa ilang mga mata; wala nay kamatayon, ni kasubo, ni paghilak. Wala nay kasakit, kay ang unang mga butang nangagi na." ( Pinadayag 21:1-4 )**

**<sup>1</sup> Ug iyang gipakita kanako ang usa ka lunsay nga suba sa tubig sa kinabuki, matin-aw ingon sa kristal, nga nagagikan sa trono sa Dios ug sa Cordero. <sup>2</sup> Sa taliwala sa dalan niini, ug sa masigkakilid sa suba, mao ang kahoy sa kinabuki, nga mamunga ug napulo ug duha ka bunga, ang tagsatagsa ka kahoy mamunga sa iyang bunga kada bulan. Ang mga dahon sa kahoy alang sa pag-ayo sa mga nasud. <sup>3</sup> Ug wala nay tunglo, kondili ang trono sa Dios ug sa Cordero anaa niini, ug ang iyang mga alagad magaalagad kaniya. <sup>4</sup> Sila makakita sa iyang nawong, ug ang iyang ngalan anha sa ilang mga agtang. <sup>5</sup> Wala na sing gab-i didto: wala sila nagakinahanglan sing suga ukon kasanag sang adlaw, kay ang Ginuonng Dios nagahatag sa ila sing kapawa. Ug sila magahari hangtud sa kahangturan. ( Pinadayag 22:1-5 )**

**Matikdi nga kini nga paghari, nga human sa usa ka libo ka tuig, naglakip sa mga alagad sa Dios ug molungtad sa kahangturan. Ang Balaan nga Siyudad, nga giandam didto sa langit, mobiya sa langit ug manang sa yuta. Kini ang sinugdanan sa kataposang hugna sa Gingharian sa Diyos. Panahon nga WALA NA'Y KASAKJT O PAG-ANTOS!**

**Ang mga maaghop makapanunod sa yuta (Mateo 5:5) ug sa tanang butang (Pinadayag 21:7). Ang yuta, lakip ang Balaan nga Siyudad nga anaa niini, mahimong mas maayo tungod kay ang mga paagi sa Diyos ipatuman. Hunahunaa nga:**

**<sup>7</sup> Sa pag-uswag sa Jyang kagamhanan ug kalinaw walay katapusan (Isaias 9:7).**

**Klaro nga adunay pag-uswag human magsugod ang kataposang hugna sa Gingharian sa Diyos kay ang tanan mosunod sa kagamhanan sa Diyos.**

**Kini mahimong usa ka labing mahimayaon nga panahon:**

**<sup>9</sup> Apan ingon sa nahisulat: "Wala makita sa mata, ni madungog sa dalunggan, ni misantop sa kasingkasing sa tawo Ang mga butang nga giandam sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya." <sup>10</sup> Apan ang Dios nagpadayag niini kanato pinaagi sa Jyang Espiritu (1 Corinto 2:9-10). Kini maoy panahon sa gugma, kalipay, ug walay kataposang kahupayan. Kini mahimong usa ka talagsaon nga panahon! Ang Gingharian sa Diyos maghimo alang sa usa ka labi ka maayo nga kahangturan. Dili ba nimo gusto nga adunay imong bahin niini?**

## **5. Anak sa ni ang bisan kinsa nga wala mahigugma sa iyang igsoon anaksa**

*Naghunakuna ba ang unang mga propesor ni Kristo nga sila unta magwali sa ebangkelyo sa usa ka literal nga Gingharian sa Diyos?*

Oo.

*Katuigan kanki, sa usa ka lektur nga gihatag ni Propesor Bart Ehrman sa Unibersidad sa North Carolina, balikbalik niya, ug husto, nagpasingda nga dili sama sa kadaghanang nag-anghlong Kristohanon karon, si Jesus ug ang Jyang unang mga sumusunod nagmantala sa Gingharian sa Diyos. Bisna tuod ang kinatibuk-ang pagsabot ni Dr. Ehrman sa Kristiyanismo laki kaayo gikan nianang sa *Hangtud nga ebangkelyo gingharian*, kita moyon nga ang ebangkelyo sa gingharian mao ang gipahayag mismo ni Jesus ug ang Jyang mga sumusunod mituo. Moyon usab kita nga daghang nanganghon nga mga Kristohanon karon wala sabta kana.*

*Ang Labing Karaang Gipreserbar Human sa Bag-ong Tugon Pagsulat ug Wali*

*Ang Gingharian sa Dios usa ka makinungdanong bahin sa gianghon nga "labing karaan nga kompletong Kristohanong sermon nga nagpabilin" (Holmes MW *Ancient Christian Sermon. The Apostolic Fathers: Greek Texts and English Translations*, 2nd ed. Baker Books, Grand Rapids, 2004, p. 102). Kining Karaang Kristohanong Wali naglangkob niining mga pakayag makitungod niini:*



*5:5 Labut pa, kamo nasayud, mga igsoon, nga ang atong pagpabilin sa kalibutan sa unod dili importante ug lumalabay lamang, apan ang saad ni Cristo daku ug kahibulongan: pakulay sa umaabot nga gingharian ug hinabuking dayon.*

**Ang pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang gingharian dili karon, kondili moabot ug walay kataposan. Dugang pa, kining karaang sermon nag-ingon:**

*6:9 Karon kon bisan ang ingon nga matarung nga mga tawo nga sama niini dili makahimo, pinaagi sa ilang mosunod nga matarung nga mga buhat, sa pagluwas sa ilang mga anak, unsa ang kasiguroan nga kita makasulod sa gingharian sa Dios kon kita mapakyas sa pagkupert sa atong bunyag nga putli ug walay buling? O kinsa man ang atong manlalaban, kong kita wala hikaplaga nga adunay balaan ug matarung nga mga buhat? <sup>9:6</sup> Busa maghigugmaay kita ang usa sa usa, aron hitang tanan makasulod sa gingharian sa Dios. <sup>11:7</sup> Busa, kon kita mahibalo kon unsa ang matarung sa panan-aw sa Dios, kita makasulod sa iyang gingharian ug makadawat sa mga saad nga "wala madungog sa dalunggan, ni makita sa mata, ni mahunahuna sa kasingkasing sa tawo."*

*12:1 Busa magkulat kita, matag takna, alang sa gingharian sa Dios sa gugma ug pagkamatarung, kay wala kita mahibalo sa adlaw sa pagpadayag sa Dios. <sup>12:6</sup> siya nagaingon, Ang gingharian sa akong Amahan moabut na.*

**Ang mga pahayag sa ibabaw nagpakita nga ang gugma pinaagi sa kustong paghinabuki gikinahanglan, nga kita wala pa makasulod sa Ginghamarian sa Diyos, ug nga kini mahitabo human sa adlaw sa pagpakita sa Diyos—nga mao human sa pagbalik ni Jesus. Kini mao ang gingharian sa Amahan ug ang gingharian dili lamang si Jesus.**

***Makapailag nga ang labing karaan nga dayag nga Kristiyanong sermon nga gitugotan sa Diyos nga mabuki nagtudlo sa parehas nga Gingharian sa Diyos nga gitudlo sa Bag-ong Tugon ug ang Nagpadayon nga Simbahan sa Diyos karon nagtudlo (posible nga kini gikan sa usa ka aktuwal nga Simbahan sa Diyos, apan ang akong limitado nga kahibalo sa Griyego naglimite sa akong abilidad sa paghimo og mas lig-on nga deklarasyon).***

***Mga Lider sa Simbahan sa Ika-2 nga Siglo ug ang Ebanghelyo sa Gingharian***

***Kinahanglang matikdan sa sayong bahin sa ika-2 nga siglo nga si Papias , usa ka tigpaminaw ni Juan ug higala ni Polycarp ug glisip nga usa ka santos sa Romano Katoliko, nagtudlo sa milenyal nga gingharian. Girekord ni Eusebius nga si Papias nagtudlo:***

***... adunay usa ka milenyo human sa pagkabanhaw gikan sa mga patay, sa dihang ang personal nga paghari ni Kristo matukod dinhi sa yuta. ( Fragments of Papias , VJ. Tan-awa usab ang Eusebius, Church History, Book 3, XXXIX, 12)***

***Si Papias mitudlo nga kini mahimong panahon sa dakong kadagaya:***

***Sa samang paagi, [Siya miingon] nga ang usa ka lugas sa trigo mamunga ug napulo***

***usa ka libo nga mga uhay, ug nga ang matag uhay adunay napulo ka libo nga mga lugas, ug matag lugas mohatag og napulo ka libra nga tin-aw, putli, pino nga karina; ug nga ang mga mansanas, ug mga liso, ug mga balili mamunga sa susama nga katimbang; ug nga ang tanan nga mga mananap, nga nangaon lamang sa mga produkto sa yuta, mahimong malinawon ug maharmonya, ug mahimong kingpit nga***

*pagpasakop sa tawo. " [Ang pagpamatuod gihatag niini nga mga butang pinaagi sa pagsulat ni Papias , usa ka karaan nga tawo, kinsa usa ka tigpaminaw ni Juan ug usa ka higala ni Polycarp, sa ikapat sa iyang mga libro; kay lima ka libro ang iyang gikomposo...] (Fragments of Papias , JV)*

*Ang post-New Testament Letter to the Corinthians nag-ingon:*

*<sup>42:1-3</sup> Ang mga Apostoles nakadawat sa Ebangkelyo alang kanato gikan sa Ginoong Jesukristo; Si Jesu-Kristo gipadala gikan sa Diyos. Busa si Cristo gikan sa Dios, ug ang mga apostoles gikan kang Cristo. Busa silang duha naggikan sa kabubut-on sa Diyos sa tinudlong han-ay. Busa sa nakadawat sila ug usa ka sugo, ug sa bug-os nga nakasalig pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug napamatud-an sa pulong sa Dios uban ang bug-os nga pagsalig sa Espiritu Santo, sila nanglekaw uban ang maayong balita nga ang gingharian sa Dios moabut na.*

*Si Polycarp sa Smirna maoy unang Kristohanong lider, kinsa usa ka tinun-an ni Juan, ang kataposan sa orihinal nga mga apostoles nga namatay. Polycarp c. 120-135 AD nagtudlo :*

*Bulakan ang mga kabus, ug ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa Dios. (Polycarp. Sulat sa mga Taga-Filipos, Kapitulo JJ. Gikan sa Ante-Nicene Fathers, Tomo 1 nga giedit ni Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikano nga Edisyon, 1885)*

*Sa pagkahibalo, nian, nga "ang Dios dili mabiyabiyay," kita hinahanglan nga maglakaw nga takus sa Jyang sugo ug himaya ... ang espiritu;" ug "dili ang mga makihilawason, o ang mga makihilawason, o ang mga nag-abuso sa ilang mosunod*

**uban sa mga tawo, dili makapanunod sa gingharian sa Dios," o kadtong nagabuhat sa mga butang nga dili nyon ug dili angay. (ibid, Kapitulo V)**

**Busa alagaron nato Siya nga may kahadloq, ug uban ang tanang pagtahud, ingon nga Siya sa Jyang mosunod nagsugo kanato, ug ingon nga mga apostoles nga nagsangyaw sa Ebanghelyo ngari kanato, ug ang mga propeta nga nagmantala daan sa pag-anki sa Ginoo. (ibid, Kapitulo VJ)**

**Sama sa uban diha sa Bag-ong Tugon, si Polycarp mitudlo nga ang mga matarung, dili ang mga malapason sa sugo, ang makapanunod sa Ginghamarian sa Dios.**

**Ang mosunod gianghon usab nga gitudlo ni Polycarp:**

**Ug sa sunod nga igpapahulay siya miingon; 'Pamatii ninyo ang akong pag-awhag, minahal nga mga anak sa Dios. Ako nanumpa kaninyo sa diha nga ang mga obispo anaa, ug haron ako pag-usab nag-awhag kaninyo sa tanan nga sa paglakaw sa dayandayan ug takus sa dalan sa Ginoo... Magbantay kamo, ug pag-usab kamo andam, ayaw pagpabug-at sa inyong mga kasingkasing, sa bag-ong sugo . mahitungod sa gugma sa usag usa, ang Jyang pag-anki sa kalit nagpakita ingon sa kusog nga kilat, ang dakung paghukom pinaagi sa kalayo, ang kinabuking dayon, ang Jyang walay kamatayon nga ginghamarian. Ug ang tanan nga mga butang bisan unsa nga gitudlo sa Dios kamo nasayud, hon kamo mosiksik sa dinasig nga mga Kasulatan, ikulit uban sa pluma sa Espiritu Santo diha sa inyong mga kasingkasing, nga ang mga sugo unta magpabilin diha kaninyo nga dili mapapas.' (Life of Polycarp, Chapter 24. JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, vol. 3.2, 1889, pp. 488-506)**

**Melito sa Sardis, kinsa usa ka lider sa Simbahan sa Dios, c. 170 AD, gitudlo:**

**Kay sa pagkatinuod ang balaod nga gipagula diha sa ebanghelyo—ang karaan diha sa bag-o, nga nag-uban gikan sa Zion ug sa Jerusalem; ug ang sugo nga gihatag sa grasya, ug ang tipo sa nakuman nga produkto, ug ang kordero sa Anak, ug ang karnero sa usa ka tawo, ug ang tawo sa Dios...**

**Apan ang ebanghelyo nakimong katin-awan sa balaod ug niini**

**katumanan , samtang ang simbahan nakimong balay tipiganan sa kamatuoran...**

**Kini mao ang nagluwas kanato gikan sa pagkaulipon ngadto sa kagawasan, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuki, gikan sa pagpanglupig ngadto sa walay kataposang gingharian. ( Melito . Homiliya Sa Paskwa. Bersikulo 7 ,40 , 68. Hubad gikan sa Kerux : The Journal of Online Theology. <http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp>)**

**Busa, ang Ginharian sa Diyos nailhan nga usa ka butang nga walay kataposan, ug dili lamang ang kasamtangang Kristiyano o Katoliko nga Simbahan ug naglakip sa balaod sa Diyos.**

**Ang laing tunga-tunga sa ulaking bakin sa ikaduhang siglo nga pagsulat nag-awhag sa mga tawo sa pagtan-aw sa gingharian:**

**Busa, ayaw na itugot nga bisan kinsa kaninyo magpakaaron-ingnon ni molingi pa sa likod, kondili kinabubut-on nga moduol ngadto sa Ebanghelyo sa gingharian sa Dios. (Roman Clement. Recognitions, Book X, Chapter XLV. Kinutlo gikan sa**

*Ante-Nicene Fathers, Tomo 8. Gi-edit ni Alexander Roberts & James Donaldson. Amerikano nga Edisyon, 1886)*

*Dugang pa, bisan tuod kini dayag nga wala gisulat sa usa sa tinuod nga simbahan, ang tunga-tunga sa ikaduhang siglo nga sinulat nga giulohan og *The Shepherd of Hermas* sa kubad ni Roberts & Donaldson naggamit sa ekspresyong "gingharian sa Diyos" katorse ka beses.*

*Ang matuod nga mga Kristohanon, ug bisan ang daghan lamang nga nag-anghong Kristo, may nahibaloan bahin sa Ginghamarian sa Diyos sa ikaduhang siglo.*

*Bisan ang Katoliko ug Eastern Orthodox nga santo nga si Irenaeus nakasabot nga human sa pagkabanhaw, ang mga Kristohanon makasulod sa Ginghamarian sa Diyos. Matikdi ang iyang gisulat, c. 180 AD:*

*Kay mao kana ang hakimtang niadtong kinsa mituo, tungod kay diha kanila ang Balaang Espiritu, nga gihatag pinaagi Kaniya diha sa bautismo, ug gipabilin sa nakadawat, kon siya naglakaw diha sa hamatuoran ug sa pagkabalaan ug sa pagkamatarung ug sa mapailubon nga paglakutay. Kay kini nga kalag adunay pagkabanhaw diha kanila nga mituo, ang lawas midawat sa kalag pag-usab, ug uban niini, pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, nga nabanhaw ug misulod ngadto sa ginghamarian sa Dios . (Irenaeus, St., Obispo sa Lyon. Gikubad gikan sa Armenian ni Armitage Robinson. Ang Demonstrasyon sa Apostoliko nga Pagwali, Kapitulo 42. Wells, Somerset, Okt. 1879. Ingon nga gimantala sa SOCIETY FOR PROMOTING CHRISTIAN KNOWLEDGE. BAG-ONG YORK: ANG MACMILLAN CO, 1920).*

*Si Theophilus sa Antioch mitudlo:*

***Gikisgotan ko lang ang Jyang kaayo; kon tawgon ko Siya nga Gingharian, ako naghisgut lamang sa Jyang himaya... Kay kon Siya naghimo kaniya nga walay kamatayon sukad pa sa sinugdan, Siya unta naghimo kaniya nga Dios. ... Ni, nian, imortal o mortal nga Siya mihimo kaniya, apan, sama sa among giingon sa ibabaw, makahimo sa duha; aron nga kon siya mokiling ngadto sa mga butang sa pagka-imortal, maghupot sa sugo sa Dios, siya makadawat ingon nga ganti gikan Kaniya sa pagka-imortal, ug mahimo nga Dios. (Theophilus , To Autolycus , 1:3, 2:27)***

***Ang Katolikong santos, si Hippolytus, sa sayong bahin sa ikatulong siglo, misulat:***

***Ug kamo makadawat sa gingharian sa langit, kamo kinsa, samtang kamo nagpuyo niini nga kinabuki, nakaila sa Celestial nga Hari. Ug ikaw mahimo nga usa ka kauban sa Dios, ug usa ka kauban nga manununod ni Kristo, dili na maulipon sa mga kahigal o mga pagbati, ug dili na mausik pag-usab sa sakit. Kay nahimo ka nga Dios: kay bisan unsa nga mga pag-antus nga imong naagoman samtang ikaw usa ka tawo, kini iyang gihatag kanimo, tungod kay ikaw gikan sa mortal nga agup-op , apan bisan unsa nga nahinyon sa Dios nga igahatag, kini nga mga gisaad sa Dios nga ihatag kanimo, tungod kay ikaw gipakadios, ug gianak ngadto sa pagka-imortal. (Hippolytus. Pagpanghimakah sa Tanan nga Erekes, Libro X, Kapitulo 30)***

***Ang tumong sa mga tawo mao ang pagkadios sa umaabot nga Gingharian sa Diyos.***

***Mga Problema sa Ika-duha ug Ika-tulong Siglo***

***Bisan pa sa kaylap nga pagdawat niini, sa ikaduhang siglo, usa ka anti-balaod nga apostatang lider nga ginganlag Marcion mitindog. Si Marcion mitudlo batok sa balaod sa Dios, sa Jgpapakulay, ug sa literal nga Gingharian sa Dios. Bisan tuod siya gisaway ni Polycarp ug sa uban pa, siya adunay kontak sa Simbahan sa Roma sa dugay nga panahon ug daw adunay impluwensya didto.***

***Sa ikaduha ug ikatulo nga mga siglo, ang mga alegorista natukod sa Alexandria (Ehipto). Daghang mga alegorista ang misupak sa doktrina sa umaabot nga gingharian. Matikdi ang taho mahitungod sa pipila niadtong mga alegorista:***

***Si Dionysius natawo sa usa ka kalangdon ug adunahan nga paganong pamilya sa Alexandria, ug naedukar sa ilang pilosopiya. Siya mibiya sa pagano nga mga eskwelahan aron mahimong estudyante sa Origen, nga iyang gilampos sa katungdanan sa kateketikal nga eskwelahan sa Alexandria...***

***Si Elemente, Origen, ug ang Gnostic nga eskwelahan nagdaot sa mga doktrina sa balaang mga orakulo pinaagi sa ilang hinanduraw ug alegoriya nga mga paghubad... Si Nepos dayag nga nakigbatok sa mga Alegorista, ug mipadayon nga adunay paghari ni Kristo sa yuta...***

***Si Dionysius nakiglantugi sa mga sumusunod ni Nepos, ug pinaagi sa iyang asoy... " ang kahimtang sa mga butang nga anaa haron sa gingharian sa Dios." Kini ang unang paghisgot sa gingharian sa Diyos nga anaa sa kahimtang haron sa mga simbahan...***

***Gibadlong ni Nepos ang ilang kasaypanan, nga nagpakita nga ang gingharian sa langit dili sambingay, kondili mao ang***



*literal nga pag-abot nga gingharian sa atong Ginoo diha sa pagkabankaw ngadto sa kinabuking dayon...*

*Mao nga ang ideya sa gingharian moabut sa haron nga hakimtang sa mga butang gipanamkon ug gipatungka sa Gnostic school of Allegorists sa Egypt, AD 200 hangtod 250, usa ka tibnuk nga siglo sa wala pa ang mga obispo sa imperyo giisip nga mga nagpuyo sa trono. ...*

*Gikunahuna ni Elemente ang ideya sa gingharian sa Diyos isip usa ka hakimtang sa tinuod nga hakibalo sa pangisip bakin sa Diyos. Gipahayag kini ni Origen ingong espirituwal nga kahulogan nga natago sa yanong letra sa Kasulatan. (Ward, Henry Dana. *The Gospel of the Kingdom: A Kingdom Not of this World; Not in this World; But to come in the Heavenly Country, of the Resurrection from the Dead and of the Restitution of All Things*. Gimantala ni Claxton, Remsen & Haffelfinger, 1870, pp. 124-125)*

*Busa, samtang si Obispo Nepos nagtudlo sa ebanghelyo sa Gingharian sa Dios, ang mga alegorista misulay sa paghimo og sayop, dili kaayo literal, pagsabot niini. Si Bishop Apollinaris sa Hierapolis misulay usab sa pagpakigbatoq sa mga sayop sa mga alegorista sa samang higayon. Kadtong tinuod nga anaa sa Simbahan sa Dios mibarug alang sa kamatuoran sa literal nga Gingharian sa Dios sa tibnuk kasaysayan.*

***Herbert W. Armstrong Mitudlo sa Ebanghelyo sa Gingharian, Dugang pa***

*Sa ika-20 nga siglo, si anking Herbert W. Armstrong misulat:*

*Tungod kay ilang gisaligway ang ebanghelyo ni Kristo... , ang kalibutan kinahanglang mopuli ug laing butang sa iyang*

**dapit. Kinahanglan silang mag-imbento ug peke! Busa atong nadungog ang gingharian sa Dios nga gihisgutan ingon nga usa lamang ka nindot nga kataw-anan--usa ka nindot nga pagbati sa kasingkasing sa tawo--nagapaubos niini ngadto sa usa ka ethereal, dili tinuod WALA! Ang uban sayop nga naghulagway nga ang "JGLESJA" mao ang gingharian. . . Ang propetang si Daniel, nga nabuhi 600 ka tuig sa wala pa si Kristo, nahibalo nga ang gingharian sa Dios usa ka tinuod nga gingharian--usa ka gobyerno nga nagmando sa ibabaw.**

**literal nga mga TAWO sa yuta . . .**

**Dinki . . . mao ang katin-awan sa Dios kon unsa ang GJNGHARJAN SA DJOS: "Ug sa mga adlaw niining mga hari..."--kini dinki naghisgot sa napulo ka mga tudlo sa tiil, bahin sa puthaw ug bahin sa brittle nga yutang kolonon. Kini, pinaagi sa pagkonektar sa tagna sa Daniel 7, ug sa Pinadayag 13 ug 17, nagtumong sa bag-ong UNJTED STATES OF EUROPE nga karon nagporma . . . atubangan sa imong mga mata! Ang Pinadayag 17:12 nagpatin-aw sa detalye nga kini mahimong usa ka panaghiusa sa NAPULO KA HARJ O GJNGHARJAN nga (Pin. 17:8) mobanhaw sa karaang ROMAN EMPJRE . . .**

**Sa diha nga si Kristo moabut, siya moabut ingon nga HARJ sa mga hari, magmando sa tibuk yuta (Pin. 19:11-16); ug ang JYANG GJNGHARJAN-- ang GJNGHARJAN SA DJOS -- miingon si Daniel, mao ang PAGTUON sa tanan niining kalibutanong mga gingharian. Ang Pinadayag 11:15 nag-ingon niini niining mga pulonga: "Ang mga gingharian niining kalibotana nahimong MGA GJNGHARJAN SA ATONG GJNOO, UG SA JYANG KRJSTO: ug siya magahari hangtod sa kahangtoran"! Kini mao ang GJNGHARJAN SA DJOS. Kini ang KATAPUSAN sa karon nga mga gobyerno--oo, ug bisan ang**

*Estados Unidos ug ang mga nasud sa Britanya. Sila unya mahimong mga gingharian--ang mga GOBYERNO--sa Ginoong JESU-KRISTO, unya HARI sa mga hari sa tibuoḷ yuta. Kini naghimo sa hingpit nga KATAWHAN ang kamatuoran nga ang GJNGHARJAN SA DJOS usa ka literal nga GOBYERNO. Ingon nga ang Imperyo sa Caldeanhon usa ka GJNGHARJAN--bisan nga ang Imperyo sa Roma usa ka GJNGHARJAN--mao usab ang GJNGHARJAN SA DJOS usa ka gobyerno. Kini mao ang paghika sa GOBYERNO sa mga NASOD sa kalibutan. Si Jesu-Kristo gikimugso aron mahimong HARI--usa ka MAGMmando! . . .*

*Ang mao gikapong Jesu-Kristo nga milakaw ibabaw sa mga bungtod ug mga walog sa Balaan nga Yuta ug sa mga dalan sa Jerusalem kapin sa 1,900 ka tuig na ang milabay moanki pag-usab. Miingon siya nga mobalik siya. Human siya gilansang sa krus, ang Dios mibankaw kaniya gikan sa mga patay human sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii (Mat. 12:40; Bukat 2:32; J Cor. 15:3-4). Mikayab siya sa Trono sa Dios. Punoang buhatan sa Gobyerno sa Uniberso (Bukat 1:9-11; Heb. 1:3; 8:1; 10:12; Pin. 3:21).*

*Siya ang "kalangdon nga tawo" sa sambingay, kinsa miadto sa Trono sa*

*Ang Dios—ang "kalayo nga yuta" —nga koronahan ingon nga Hari sa mga hari ibabaw sa tanang kanasuran, ug unya mobalik sa yuta (Lucas 19:12-27).*

*Sa makausa pa, siya anaa sa langit hangtud sa "panahon sa pag-uli sa tanang butang" (Mga Bukat 3:19-21). Ang pag- uli nagpasabot sa pagpasig-uli sa kanking kahimtang o kahimtang. Niini nga kaso, ang pagpasig-uli sa gobyerno sa*

***Diyos sa yuta, ug sa ingon, ang pagpasig-uli sa kalinaw sa kalibotan, ug utopiang mga kahimtang.***

***Ang karon nga kagubot sa kalibutan, ang nagkagrabe nga mga gubat ug mga panagbingkil mosangkò sa kasamok sa kalibutan nga hilabihan ka dako nga, gawas kon ang Dios mangilabot, walay tawhanong unod nga maluwas nga buki (Mat. 24:22). Sa kinatumyan niini sa dihang ang pagkalanagan moresulta sa paglaglag sa tanang kinabuki gikan niining planetaha, si Jesu-Kristo mobalik. Niining kigayona siya moanki ingon nga balaan nga Dios. Moanki siya sa tanang gahom ug himaya sa Magbubuhat nga nagmando sa universo. (Mat. 24:30; 25:31.) Moanki siya ingong "Hari sa mga hari, ug Ginoo sa mga ginoo" (Pin. 19:16), aron sa pagtukod ug super-gobyerno sa kalibotan ug pagmando sa tanang kanasoran "uban sa gunitanan nga putkaw." ( Pin. 19:15; 12:5 ) . . .***

### ***Si Kristo Dili Gidawat?***

***Apan ang katawhan ba mosinggit sa kalipay, ug moabi-abi kaniya diha sa hilabihang kalipay ug kadasig—bisan ba ang mga simbahan sa tradisyonal nga Kristiyanismo?***

***Dili sila! Sila motuo, tungod kay ang mini nga mga ministro ni Satanas (JJ Cor. 11:13-15) naglimbong kanila, nga siya mao ang Antikristo. Ang mga simbahan ug ang mga nasud masuko sa iyang pag-abot (Pin. 11:15 uban sa 11:18), ug ang mga pwersa sa militar sa tinuod mosulay sa pagpakig-away kaniya aron sa paglaglag kaniya (Pin. 17:14)!***

***Ang mga nasod mahigsangka sa kinapungkayan nga gubat sa umaabot nga Gubat sa Kalibotan JJJ, uban sa panggubatan sa Jerusalem (Zac. 14:1-2) ug unya si Kristo mobalik. Sa labaw***

*sa kinaiyahan nga gahum siya "makig-away batok niadtong mga nasud" nga makig-away batok kaniya (bersikulo 3). Bug-os niyang pildikon sila (Pin. 17:14)! "Ang iyang mga tiil magatindog niadtong adlaw sa ibabaw sa bukid sa mga Olibo," usa ka mubo kaayo nga gilay-on ngadto sa silangan sa Jerusalem (Zac. 14:4). (Armstrong HW. The Mystery of the Ages, 1984)*

*Ang Bibliya nagpahayag nga si Jesus mobalik ug Siya modaog, apan daghan ang makig-away batok Kaniya (Pinadayag 19:19). Daghan ang moanghon (base sa sayop nga pagsabot sa tagna sa Bibliya, apan sa bahin tungod sa mini nga mga propeta ug mistiko) nga ang mibalik nga Jesus mao ang kataposang Antikristo!*

*Ang mosunod gikan usab ni Herbert Armstrong:*

*Ang tinuod nga relihiyon--ang kamatuoran sa Diyos nga gihatagan ug gahom sa gugma sa Diyos nga gihatag sa Balaang Espiritu...KALJPAY DJLJ MABATJ sa pag-ila sa Diyos ug kang Jesu-Kristo--sa pagkahibalo sa KAMATUORAN--ug sa kainit sa balaang GUGMA sa Diyos!...*

*Ang mga pagtulon-an sa tinuod nga Simbahan sa Dios mao ang "pagkinabuki sa matag pulong" sa Balaang Bibliya...*

*Ang mga tawo motalikod gikan sa dalan sa "pagkuha" ngadto sa dalan sa "paghatag"—ang paagi sa gugma sa Dios.*

*USA KA BAG-ONG SJBJLSASYON ang mogunit sa yuta! (ibid)*

*Ang BAG-ONG SJBJLSASYON mao ang Gingharian sa Dios. Ang pagproklamar nga ang bag-ong sibilisasyon moabut ug ibase sa gugma mao ang dakong bahin sa tinuod nga ebangkelyo sa gingharian*

*nga gitudlo ni Jesus ug sa Jyang mga sumusunod. Kana usa ka butang nga among gisangyaw sa **Hangtud nga ebangkelyo gingharian.***

*Narealisar ni Herbert Armstrong nga ginatudlo ni Jesus nga ang tawhanon nga katilingban, bisan pa ginakunakuna sini nga luyag magtuman, nagsikway sa 'paghatag sing dalan' sang kabuki, ang dalanon sang gugma. Halos walay usa nga morag nakasabot sa hustong kahulogan sa gitudlo ni Jesus.*

### **Ang kaluwasan pinaagi ni Hesus kabahin sa Ebangkelyo**

*Karon ang pipila nga nakabasa niini lagmit nagkunakuna bahin sa kamatayon ug papel ni Jesus sa kaluwasan. Oo, bahin kana sa ebangkelyo nga pareho nga gisulat sa Bag-ong Tugon ug Herbert W. Armstrong.*

*Ang Bag-ong Tugon nagpakita nga ang ebangkelyo naglakip sa kaluwasan pinaagi ni Jesus:*

*<sup>16</sup> Kay wala ko igakaulaw ang ebangkelyo ni Kristo, kay kini mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga motuo, una sa mga Judio ug usab sa mga Griego (Roma 1:16).*

*<sup>4</sup> Busa kadtong mga nagkatibulaag miadto sa tanang dapit nga nagwali*

*ang pulong. <sup>5</sup> Unya si Felipe milugsong ngadto sa siyudad sa Samaria ug nagwali kang Kristo ngadto kanila. ... <sup>12</sup> Apan sa dika nga sila mituo kang Felipe samtang siya nagwali sa mga butang makitungod sa gingharian sa Dios ug sa ngalan ni Jesukristo, ang mga lalaki ug mga babaye gibunyagan. ... <sup>25</sup> Busa sa dika nga sila nakapamatnod ug nakasangyaw sa*

*pulong sa Ginoo, sila mibalik sa Jerusalem, nga nagsangyaw sa ebanghelyo sa daghang mga balangay sa mga Samarianhon.<sup>26</sup> Karon ang anghel sa Ginoo misulti kang Felipe ...<sup>40</sup> Si Felipe hingkaplagan sa Azotus . Ug sa iyang pag-agi didto, nagwali siya sa tanang mga lungsod hangtud nga miabut siya sa Cesarea. ( Bukat 8:4 , 5, 12, 25, 26, 40 )*

*<sup>18</sup> Jyang giwali kanila si Jesus ug ang paghabanhaw. ( Bukat 17:18 )*

*<sup>30</sup> Unya mipuyo si Pablo sa tibook duha ka tuig sa iyang giabangan nga balay, ug gidawat niya ang tanan nga miduol kaniya,<sup>31</sup> nga nagawali sa gingharian sa Dios, ug nagatudlo sa mga butang mahitungod sa Ginoong Jesu-Cristo uban ang bug-os nga pagsalig, walay bisan kinsa nga nagdili kaniya. ( Bukat 28:30-31 )*

*Matikdi nga ang pagsangyaw naglakip kang Jesus UG sa gingharian. Jhasubo, ang hustong pagsabot sa ebanghelyo sa Ginghamarian sa Diyos lagmit nga nawala gikan sa mga pagtulon-an sa Greco-Romankong mga simbahan.*

*Sa tinuud, aron matabangan kita nga mahimong bahin sa kana nga gingharian, gikigugma pag-ayo sa Dios ang mga tawo nga Jyang gipadala si Jesus aron mamatay alang kanato (Juan 3:16-17) ug giluwes kita pinaagi sa Jyang grasya (Efeso 2:8). Ug kana maoy bahin sa maayong balita (Mga Bukat 20:24).*

*Ang Ebanghelyo sa Ginghamarian Mao ang Gikinahanglan sa Kalibutan, Apan ...*

*Ang pagtrabaho alang sa kalinaw (Mateo 5:9) ug pagbukhat og maayo maoy mapuslanon nga mga tumong (cf. Galacia 6:10). Apang, madamo*

nga lider sang kalibutan, lakip ang relihioso nga mga lider, ang nagapati nga ang internasyonal nga pagbuligay sang tawo ang magadala sing paghidait kag kanswagan, kag indi ang Ginharian sang Dios. Ug samtang sila adunay pipila ka temporal nga mga kalampusan, sila dili lamang dili molampos, ang uban sa ilang tawhanong mga paningkamot sa katapusan magdala sa planetang Yuta ngadto sa punto nga kini makahimo sa kinabuki nga dili mapadayon kon si Jesus dili mobalik aron sa pagtukod sa Jyang Ginharian. Ang mga tawo nga nag-ayo sa yuta nga wala ang Dios usa ka kawang ug bakak nga ebanghelyo (Salmo 127:1).

Daghan sa kalibutan ang naningkamot sa paghiusa sa usa ka semi-relihiyoso nga Babylonian nga internasyonal nga plano aron ibutang sa usa ka bag-ong kahikayan sa kalibutan sa ika-21 nga siglo. Kini usa ka butang nga gisaway sa *Hangtud nga ebanghelyo ginharian* sukad sa pagsugod niini ug nagplano nga magpadayon sa pagsaway. Sukad nga gilimbongan ni Satanas si Eva sa pagkahulog sa bersyon sa iyang ebanghelyo dul-an sa 6000 ka tuig na ang milabay (Genesis 3), daghang mga tawo ang mituo nga mas nahibalo sila kay sa Diyos kon unsay makapakimo kanila ug sa kalibotan nga mas maayo.

Sumala sa Bibliya, magkinahanglan kinig kombinasyon sa usa ka lider sa militar sa Uropa (gitawag nga Hari sa Amihanan, gitawag usab nga Mananap sa Pinadayag 13:1-10) uban sa usa ka lider sa relihiyon (gitawag ug mini nga propeta, gitawag usab nga THE kataposang Antikristo ug ang duha ka sungay nga Mananap sa Pinadayag 13:11-17) gikan sa siyudad sa pito ka bungtod (Pinadayag 17:9, 18) aron dad-on ang usa ka 'Babilonia' (Pinadayag 17 & 18) nga han-ay sa kalibotan. Bisan tuod ang katawhan nagkinahanglan sa pagbalik ni Kristo ug sa pagtukod sa Jyang ginharian, daghan sa kalibutan ang dili magtagad niini nga mensahe sa ika-21 nga siglo —sila magpadayon sa pagtuo sa lain-laing mga bersyon sa bakak nga ebanghelyo ni Satanas. Apan ang kalibutan makadawat ug saksi.



*Hinumdomi nga si Jesus mitudlo:*

*<sup>14</sup> Ug kining maayong balita sa gingharian igawali sa tibukol kalibutan ingon nga saksi sa tanang kanasuran, ug unya moabot ang katapusan. ( Mateo 24:14 )*

*Matigdi nga ang ebanghelyo sa gingharian makaabot sa kalibotan isip saksi, unya moabot ang katapusan.*

*Adunay daghang mga hinungdan niini.*

*Ang usa mao nga ang Dios gusto nga ang kalibutan makadungog sa tinuod nga ebanghelyo sa dili pa magsugod ang Dakong Kasakit (nga gipakita nga magsugod sa Mateo 24:21). Busa, ang mensahe sa ebanghelyo usa ka saksi ug usa ka pasidaan (cf. Ezehiel 3; Amos 3:7). Kini moresulta sa mas daghang Gentil nga mga pagkahabig sa dili pa si Jesus mobalik (Roma 11:25) ug igo nga dili Gentil nga mga pagkahabig (Roma 9:27) sa dili pa si Jesus mobalik.*

*Ang usa pa mao nga ang kinauyokan sa mensahe makimong sukwati sa mga panan-aw sa mibangon nga Mananap, Hari sa Amihanang gahum, kauban ang Bakak nga Propeta, ang katapusang Antikristo. Sila sa bataan mosaad og kalinaw pinaagi sa tawhanong paningkamot, apan kini modala ngadto sa katapusan (Mateo 24:14) ug kalaglagaan (cf. 1 Tesalonica 5:3).*

*Tungod sa mga ilhanan ug bakak nga mga katingalahan nga nalangkit niini (2 Tesalonica 2:9), kadaghanan sa kalibutan mopili sa pagtuo sa bakak (2 Tesalonica 2:9-12) imbes sa mensahe sa ebanghelyo. Tungod sa dili husto nga pagkondenar sa milenyal nga Gingharian sa Dios sa mga Romano Katoliko, Eastern Orthodox, Lutheran, ug uban pa, daghan ang sayop nga moanghon nga ang mensahe sa milenyo nga*

***ebangkelyo sa Gingharian sa Dios mao ang bakak nga ebangkelyo nga nahig-uban sa Antikristo.***

***Ang matinud-anon nga mga Kristohanon sa Filadelfia (Pinadayag 3: 7-13) magmantala sa milenyal nga ebangkelyo sa gingharian ingon man usab sa pagsulti sa kalibutan kung unsa ang buhaton sa pipila ka kalibutanon nga mga lider (lakip ang Mananap ug Bakak nga Propeta).***

***Suportahan nila ang pagsulti sa kalibutan sa mensake nga ang Mapintas nga Mananap, ang Hari sa Amihanang gahum, kauban ang Bakak nga Propeta, ang katapusang Antikristo, sa katapusan molaglag (kauban ang pipila sa ilang mga kaalyado) ang USA ug ang Anglo-nasyon sa United Kingdom, Canada, Australia, ug New Zealand (Daniel 11:39) ug nga sa dili madugay ilang gub-on ang usa ka Arabiko/Islamikong kompederasyon (Daniel 11:40-43), naglikok ingong mga instrumento sa mga demonyo (Pinadayag 16:13-14), ug sa katapusan mahig-away kang Jesu-Kristo sa Jyang pagbalik (Pinadayag 16:14; 19:19-20). Ang matinumang mga Filadelfia (Pinadayag 3:7-13) magpakibalo nga ang milenyal nga gingharian moabot sa dili madugay. Kini lagmit makapatunghag daghang pagkobre sa media ug makaamot sa katumanan sa Mateo 24:14. Kami sa Hangtud nga ebangkelyo gingharian nag-andam ug literatura (sa daghang mga pinulongan), nagdugang sa mga website, ug naghimo sa ubang mga lakang sa pag-andam alang sa 'mubo nga buluhaton' (cf. Roma 9:28) nga modala ngadto sa determinasyon sa Dios nga ang Mateo 24: 14 igo nang gitagana ingong saksi alang sa kataposang moabot.***

***Ang 'bakak nga ebangkelyo' nga nagmantala sa mga lider sa kalibutan (lagmit usa ka 'bag-o' nga tipo sa labing taas nga lider sa Europe kauban ang usa ka kompromiso nga papa nga moanghon nga usa ka porma sa Katolisismo) dili gusto niana-dili nila gusto nga***

**makibal-an sa kalibutan kung unsa gyud ang ilang buhaton. Buhaton (ug dili gani motuo niini sa ilang mosunod sa sinugdan, cf. *Jsaías 10:5-7*). Sila ug/o ang ilang mga tigpaluyo lagmit usab nga sayop nga magtudlo nga ang matinud-anon nga mga taga-Philadelphia mosuporta sa usa ka ekstremistang doktrina (milenario) sa umaabot nga antikristo. Bisan unsa nga mga pagkondenar nga ilang gikimo ug/o ilang mga sumusunod ngadto sa mga matinud-anon sa *Filadelfia* ug sa *Nagapadayon nga Simbahan sa Dios magpahinabog paglutos* (*Daniel 11:29-35; Pinadayag 12:13-15*). Kini usab modala ngadto sa katapusan—ang pagsugod sa *Dakong Kasakitan* (*Mateo 24:21; Daniel 11:39; cf. Mateo 24:14-15; Daniel 11:31*) ingon man usa ka panahon sa panalipod alang sa *matinud-anon nga Filadelfia Mga Kristohanon* (*Pinadayag 3:10; 12:14-16*).**

**Ang Mapintas nga Mananap ug Bakak nga Propeta mosulay ug puwersa, ekonomikanhong pagpangilog, mga timailhan, bakak nga mga katingalahan, pagpatay, ug uban pang mga pagpit-os** (*Pinadayag 13:10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Tesalonica 2:9-10*) aron makontrolar. . Ang mga Kristohanon mangutana:

*10* “**Hangtod kanus-a, O Ginoo, balaan ug matuod, hangtod nga imong hukman ug ipanimalos ang among dugo sa mga nagpuyo sa yuta?**” (*Pinadayag 6:10*)

**Sa tanang hatuigan, ang katawhan sa Diyos nagkunahuna, “Unsa kadugay hangtod sa pagbalik ni Jesus?”**

**Samtang wala kita makibalo sa adlaw o oras, kita nagpaabut nga si Jesus mobalik (ug ang milenyal nga Gingharian sa Dios natukod) sa ika-21 nga siglo base sa daghang kasulatan (eg *Mateo 24:4-34; Salmo 90:4; Oseas 6: 2; Lucas 21:7-36; Hebreohanon 1:1-2; 4:4,11; 2 Pedro 3:3-8; 1 Tesalonica 5:4*), ang pipila ka bahin niini nakita na nato karon nga natuman.**

***Kung si Jesus dili mangilabot, ang kalibutan malaglag ang tanan nga kinabuhi:***

***21 Kay unya aduna unyay dakung kasakitán, nga wala pa makitabo sukad sa sinugdán sa kalibutan hangtud niining panahóna, ug dili na gayud makitabo. 22 Ug gawas kon kadtong mga adlawá pamub-on, walay unod nga maluwas; apan tungod sa mga pinili pagapahamub-on kadtong mga adlawá. ( Mateo 24:21-22 )***

***29 Dihadiha kuman sa kasakitán niadtong mga adlawá ang adlaw mongitngit, ug ang bulan dili mohatag sa iyang kahayag; ang mga bituon mangakulog gikan sa langit, ug ang mga gahum sa langit mangatay-og. 30 Unya ang ilhanan sa Anak sa Tawo magpakita sa langit, ug unya ang tanang mga banay sa yuta managsubo, ug sila makakita sa Anak sa Tawo nga moanki sa mga panganod sa langit uban ang gahum ug dakung himaya. 31 Ug siya magapadala sa iyang mga manolonda uban sa makusog nga tingog sa trumpeta, ug ilang pagatigumon ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. ( Mateo 24:29-31 )***

***Ang Gingharian sa Diyos mao ang gikinahanglan sa kalibotan.***

***Mga Ambassador para sa Gingharian***

***Unsa ang imong papel sa Gingharian?***

***Sa pagkaharon, kung tinuod ka nga Kristiyano, kinahanglan kang makimong ambassador niini. Tan-awa ang gisulat ni Apostol Pablo:***

***20 Busa haron, kami mga embahador alang kang Cristo, ingon nga ang Dios nangamuyo pinaagi kanamo: kami nangamuyo kaninyo alang kang Cristo, nga mahig-uli kamo sa Dios. ( 2 Corinto 5:20 )***

***14 Busa, barug kamo, nga binaksan ang inyong hawak sa kamatuoran, nga nagsul-ob sa panagang sa dugnan sa pagkamatarong, 15 ug gisul-ob ang inyong mga tiil sa pag-andam sa ebangkelyo sa kalinaw; 16 Labaw sa tanan, gamita ang taming sa pagtuo nga pinaagi niini kamo makahimo sa pagpabong sa tanang nagdilaab nga mga pana sa daotan. 17 Ug kuhaa ang helmet sa kaluwasan, ug ang espada sa Espiritu, nga mao ang pulong sa Dios; 18 nga mag-ampo kanunay uban sa tanan nga pag-ampo ug pangamuyo diha sa Espiritu, ingon nga mabinantayon ngadto niini nga katuyoan uban sa tanan nga paglahutay ug pangamuyo alang sa tanan nga mga santos— 19 ug alang kanaho, nga ang pulong mahimo nga ihatag ngari kanaho, nga Aho makabuka sa akong ba-ba nga walay kahadlok sa pagpakibalo. ang misteryo sa ebangkelyo, 20 nga tungod niini ako usa ka embahador nga ginapos; aron niini makasulti ako nga maisugon, ingon sa kinahanglan kong isulti. ( Efeso 6:14-20 )***

***Unsa ang usa ka embahador? Ang Merriam-Webster ngalan niining mga mosunod:***

***1 : usa ka opisyal nga sinugo; ilabina : usa ka ahente sa diplomatiko nga adunay pinaakataas nga ranggo nga akreditado sa usa ka langyaw nga gobyerno o soberano isip residente nga representante sa iyang mosunodg gobyerno o soberano o gitudlo alang sa usa ka espesyal ug kasagaran temporaryo nga diplomatikong buluhaton***

## **2 a : usa ka awtorisado nga representante o mensahero**

**Kung ikaw usa ka tinuod nga Kristiyano, ikaw usa ka opisyal nga sinugo, alang kang Kristo! Tan-awa ang gisulat ni Apostol Pedro:**

**<sup>9</sup> Apan kamo maoy usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkasacerdote, usa ka balaan nga nasud, iyang mosunodg espesyal nga katawhan, aron kamo makamantala sa mga pagdayeg kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalakang kahayag; <sup>10</sup> nga kaniadto dili usa ka katawhan apan karon katawhan na sa Diyos, nga wala makadawat ug kaluoy apan karon nakabaton ug kaluoy. ( 1 Pedro 2:9-10 )**

**Jngong mga Kristohanon, kita kinahanglang mahimong bahin sa usa ka balaang nasod.**

**Unsang nasud karon ang balaan?**

**Aw, sa pagkatinuod walay bisan usa sa mga gingharian niining kalibotana—apan sila sa kataposan mahimong bahin sa Ginghamarian ni Kristo ( Pinadayag 11:15 ). Kini ang nasud sa Dios, ang Jyang Ginghamarian nga balaan.**

**Jngong mga embahador, kita kasagarang dili makigbakin sa direktang politika sa mga nasod niining kalibotana. Apan kinahanglang magkinabuki kita sa paagi sa kinabuki sa Diyos karon (tan-awa usab ang libre nga libro nga anaa sa [www.ecog.org](http://www.ecog.org) nga giulohan: [Mga Kristohanon: Mga Embahador alang sa Ginghamarian sa Diyos, Biblikanghong mga instruksiyon sa pagkinabuki ingong Kristohanon](#) ). Sa pagbukhat sa ingon, mas makat-on kita ngano nga ang mga paagi sa Dios labing maayo, aron sa Jyang ginghamarian mahimo kitang mga hari ug mga pari ug maghari uban ni Kristo sa yuta:**

<sup>5</sup> Kaniya nga nahigugma kanato ug naghugas kanato gikan sa atong mga sala pinaagi sa iyang mosunodg dugo, <sup>6</sup> ug naghimo kanato nga mga hari ug mga sacerdote ngadto sa iyang Dios ug Amahan, kaniya ang himaya ug ang kagamhanan hangtud sa kahangturan. Amen. ( Pinadayag 1:5-6 )

<sup>10</sup> Ug naghimo kanamo nga mga hari ug mga sacerdote sa among Dios; Ug kita maghari dinhi sa yuta. ( Pinadayag 5:10 )

Usa ka umaabot nga aspeto niana mao ang pagtudlo niadtong mga mortal sa paglakaw diha sa mga dalan sa Dios:

<sup>19</sup> Kay ang katawhan magapuyo sa Zion sa Jerusalem; dili na ka mohilak . Siya magmaloloy-on kanimo sa tingog sa imong pagtu-aw; Sa diha nga Siya makadungog niini, Siya motubag kanimo. <sup>20</sup> Ug bisan pa nga ang Ginoo magakatag kanimo sa tinapay sa kagul-anan ug sa tubig sa kasakit, Apan ang imong mga magtutudlo dili na mabalhin ngadto sa usa ka suok, Apan ang imong mga mata makakita sa imong mga magtutudlo. <sup>21</sup> Ang imong mga igdulungog makadungog ug pulong sa imong luyo, nga magaingon, "Kini mao ang dalan, lumakaw ka niini," Sa diha nga ikaw moliko sa tuo nga kamot O bisan kanus-a ikaw moliko sa wala. ( Isaias 30:19-21 )

Samtang kana usa ka panagna alang sa milenyal nga gingharian, niining panakona ang mga Kristohanon kinahanglan nga andam sa pagtudlo:

<sup>12</sup> ... sa niini nga panakon kinahanglan nga kamo mahimong mga magtutudlo (Hebreohanon 5:12)

<sup>15</sup> Apan balaana ang Ginoong Dios diha sa inyong mga kasingkasing: ug pag-andam kanunay sa pagtubag sa matag

*tawo nga mangutana kaninyo sa rason sa paglaum nga anaa kaninyo uban sa kaaghap ug kahadlok (1 Pedro 3:15, KJV).*

*Ang Bibliya nagpakita nga daghan sa mas matinumanong mga Kristohanon, sa dili pa magsugod ang Dakong Kasakitan, magtudlo sa daghan:*

*<sup>33</sup> Ug ang mga tawo nga nakasabut makatudlo sa daghan (Daniel 11:33).*

*Busa, ang pagkat-on, pagtubo sa grasya ug kahibalo (2 Pedro 3:18), usa ka butang nga angay natong buhaton haron. Kabakin sa imong tahas sa Gingharian sa Dios mao ang pagkahimong makatudlo. Ug alang sa mas matinud-anon, Filadelfia (Pinadayag 3:7-13), mga Kristohanon, kini naglakip usab sa pagsuporta sa importante nga pagsaksi sa ebanghelyo sa wala pa ang pagsugod sa milenyal nga gingharian (cf. Mateo 24:14).*

*Human matukod ang Gingharian sa Diyos, ang katawhan sa Diyos gamiton sa pagtabang sa pagpasig-uli sa nadaot nga planeta:*

*<sup>12</sup> Sila nga gikan sa taliwala ninyo magatukod sa karaang mga dapit                      nga                      biniyaan                      ;  
Imong patindogon ang mga patukoranan sa daghang mga kaliwatan; Ug ikaw pagatawgon nga Mag-aayo sa Nangaguba, Ang Mag-uli sa mga Dalan aron Pagapuy-an. ( Jsaias 58:12 )*

*Busa, ang katawhan sa Diyos nga nagkinabuki sa paagi sa Diyos niining panahona makapasayon sa mga tawo sa pagpuyo sa mga siyudad (ug sa ubang dapit) niining panahon sa pagpasig-uli. Ang kalibutan mahimong usa ka mas maayo nga lugar. Kita kinahanglan*



*nga mahimong mga embahador ni Kristo haron, aron hita makaalagad usab sa Jyang Gingharian.*

### ***Ang Tinuod nga Mensahe sa Ebanghelyo Makabag-o***

*Si Jesus miingon, “Kon kamo magpadayon sa Akong pulong, kamo tinuod gayod nga Akong mga tinun-an. 32 Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan” (Juan 8:31-32). Ang pagkahibalo sa kamatuoran bahin sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos nagpagawas kanato gikan sa pagkalit-ag sa bakak nga mga paglaom niining kalibotana. Maisugon natong suportahan ang usa ka plano nga epektibo—ang plano sa Dios! Gilimbongan ni Satanas ang tibuk kalibotan (Pinadayag 12:9) ug ang Gingharian sa Diyos mao ang tinuod nga solusyon. Kinahanglan hitang mobarug ug mopasingda sa kamatuoran (cf. Juan 18:37).*

*Ang mensahe sa ebanghelyo labaw pa kay sa personal nga kaluwasan. Ang maayong balita sa Gingharian sa Dios kinahanglang magbag-o sa usa niining panahona:*

*<sup>2</sup> Ug ayaw kamo pagpahinyon niining kalibutana, kondili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong kunakuna, aron inyong mapamatud-an kung unsa ang maayo ug dalawaton ug kingpit nga kabubut-on sa Dios. ( Roma 12:2 )*

*Ang matuod nga mga Kristohanon nabag-o sa pag-alagad sa Diyos ug sa uban:*

*<sup>22</sup> Mga ulipon, managtuman kamo sa tanang mga butang sa inyong mga agalon sumala sa unod, dili sa pag-alagad sa mata , ingon nga mga tawo nga makapakimuot, kondili sa kinasingkasing nga kasingkasing, nga mahadlokon sa Dios. <sup>23</sup> Ug bisan unsa ang inyong pagabuhaton, bukata kini sa*

*kinasingkasing, ingon nga alang sa Ginoo ug dili sa mga tawo, 24 kay nahibalo kamo nga gikan sa Ginoo magadawat kamo sa balus sa panubondon; kay nagaalagad kamo sa Ginoong Cristo. ( Colosas 3:22-24 )*

*28 Busa, sanglit nakadawat man kita ug usa ka gingharian nga dili matarug, managbaton kita ug grasya, nga pinaagi niini kita makaalagad sa Dios nga nahamut-an uban ang pagtahud ug diosnon nga kahadlok. ( Hebreohanon 12:28 )*

*Ang matnood nga mga Kristohanon nagkinabuki nga laki sa kalibotan. Gidawat nato ang mga sukdanan sa Diyos nga labaw sa kalibotan kon unsay husto ug sayop. Ang matarong magkinabuki pinaagi sa pagtuo (Hebreohanon 10:38), kay gikinahanglan ang pagtuo aron magkinabuki sa paagi sa Diyos niining panakona. Ang mga Kristohanon giisip nga laki kaayo sa kalibotan nga ilang gipuy-an, nga ang ilang paagi sa pagkinabuki gitawag nga "ang Dalan" sa Bag-ong Tugon (Mga Bukat 9:2; 19:9; 24:14 , 22 ). Ang kalibutan nagkinabuki nga hakog, ubos sa pagmando ni Satanas, sa gitawag nga "dalan ni Cain" (Judas 11).*

*Ebanghelyo nga ang kalibutan haniadto usa ka mensahe sa pagkamatarung, kalipay, ug kalinaw (Roma 14:17). Ang matagnaong pulong, sa husto nga pagsabot, makapahupay (cf. 1 Corinto 14:3; 1 Tesalonica 4:18), ilabi na sa atong pagtan-aw sa kalibutan nakugno (cf. Lucas 21:8-36). Ang tinuod nga Kristohanong paagi sa kinabuki motultol sa espirituhanong kadagaya ug pisikal nga mga panalangin (Marcos 10:29-30). Kini maoy bahin kon nganong ang mga nagpuyo niini nakasabot nga ang kalibotan nagkinahanglan sa Gingharian sa Diyos. Ang mga Kristohanon maoy mga embahador sa Gingharian sa Diyos.*

*Ang mga Kristohanon nagbutang sa atong paglaum diha sa espirituhanon, dili sa pisikal, bisan tuod kita nagpuyo sa pisikal nga*

***kalibutan (Roma 8:5-8). Kita adunay "paglaum sa ebangkelyo" (Colosas 1:23). Kini maoy usa ka butang nga nasabtan sa unang mga Kristohanon nga daghang nag-angkong Jesus karon ang wala gayod makasabot.***

## ***6. Dikang giluwag kita tungod kay gisagop kita ngadto sa panimalay sa pinaag...***

***Ang Greco-Roman nga mga simbakan nagtuo nga sila nagtudlo sa mga aspeto sa Gingharian sa Diyos, apan adunay problema sa tinuod nga pagsabot kon unsa kini. Pananglitan, ang The Catholic Encyclopedia nagtudlo niini bahin sa gingharian:***

*ni Kristo ... Sa matag yugto sa Jyang pagtudlo ang pag-abot niini nga gingharian, ang nagkalain-lainang aspeto niini, ang tukma nga kahulogan niini, ang paagi diin kini makab-ot, nahimong sukaranan sa Jyang mga diskurso, mao nga ang Jyang diskurso gitawag og "ang ebanghelyo. sa gingharian"...nagsugod sila sa pagsulti sa Simbahan isip "ang gingharian sa Dios"; cf. Col., J, 13; J Tes., ii, 12; Apoc., J, 6, 9; v, 10, ug uban pa ...nagpasabot kini sa Simbahan ingon nga Balaang institusyon ... (Pope H. Kingdom of God. The Catholic Encyclopedia, Volume VJJJ. 1910).*

*Bisan tuod nga ang ibabaw nagpunting sa "Col., J, 13; J Tes., ii, 12; Apoc., J, 6, 9; v, 10," kon imong pangitaon kini, imong makita nga walay usa niana nga mga bersikulo ang nagsulti og bisan unsa mahitungod sa Simbahan nga mao ang Gingharian sa Dios. Nagtudlo sila nga ang mga magtutuo mahimong bakin sa Gingharian sa Diyos o nga kini ang gingharian ni Jesus. Ang Bibliya nagpasidaan nga daghan ang mag-usab sa ebanghelyo o mobalik ngadto sa lain, nga dili tinuod (Galacia 1:3-9). Jkasubo, lainlain ang nagkimo niana.*

*Si Jesus mitudlo, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang hinabuki. Walay makaadto sa Amahan gawas kon pinaagi Kanako" (Juan 14:6). Si Pedro mitudlo kang , "Ni adunay kaluwasan diha kang bisan hinsa, kay walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag sa mga tawo nga pinaagi niini kita maluwas" (Mga Bukat 4:12). Si Pedro misulti sa mga Judeo nga ang tanan kinahanglan adunay hugot nga pagtuo sa paghinulsol ug pagdawat ni Jesus aron maluwas (Mga Bukat 2:38).*

*Sukwaki niini, si Pope Francis nagtudlo nga ang mga ateyista, kung wala si Jesus, maluwas pinaagi sa maayong mga buhat! Siya usab nagtudlo nga ang mga Judio mahimong maluwas nga walay pagdawat kang Jesus! Dugang pa, siya ug ang pipila ka mga Greco-*

**Romano daw nagkunahuna usab nga ang usa ka dili-bibliikal nga bersyon sa 'Maria' usa ka yawe sa ebanghelyo ingon man usa ka yawe sa ecumenical ug interfaith nga panaghiusa. Jkasubo, sila ug ang uban wala makasabot sa importansya ni Jesus UG sa tinnod nga Ebanghelyo sa Gingharian sa Dios. Daghan ang nagpasingda ug bakak nga mga ebanghelyo.**

**Daghan ang gustong molakaw pinaagi sa panan-aw ug magbaton ug pagtuo sa kalibotan. Ang Bag-ong Tugon nagtudlo nga ang mga Kristohanon hinahanglan nga motan-aw sa ibabaw:**

**<sup>2</sup> Butang ang imong kunahuna sa mga butang sa itaas, dili sa mga butang sa yuta. ( Colosas 3:2 )**

**<sup>7</sup> Kay nagalakat kita paagi sa pagtuo, indi paagi sa panulok. ( 2 Corinto 5:7 )**

**Bisan pa, si Papa Pius XI sa batakán nagtudlo sa paglakaw pinaagi sa iyang pagtan-aw sa iyang simbahan:**

**...ang Simbahang Katoliko...mao ang gingharian ni Kristo dinki sa yuta. ( Encyclical ni Pius Quas Primas ).**

**Ang CatholicBible101 nga website nag-ingon, " ang Gingharian sa Diyos gitukod sa yuta ni Jesu-Kristo sa tuig 33 AD, sa porma sa Jyang Simbahan, nga gipangulohan ni Pedro...ang Katolikong Simbahan." Apan ang milenyal nga Gingharian sa Dios wala dinki ni ang Simbahan sa Roma, apan kini ania sa yuta. Bisan og ang tinnod nga Simbahan sa Dios adunay "mga yawe sa gingharian" (Mateo 16:19), hadtong nag-angkon nga ang simbahan mao ang gingharian "nagkuha sa yawe sa kahibalo" (Lucas 11:52).**

**Ang Simbahan sa Roma kasaganong nagtudlo batok sa umaabot nga yutan-on nga milenyal nga Gingharian sa Diyos nga kini mao lamang ang "doktrina sa Antikristo" nga gilista sa opisyal nga *Catechism of the Catholic Church* :**

**Limbung sa Antikristo nagsugod na sa pagporma sa kalibutan sa matag higayon nga ang pag-angkon gihimo aron maamgohan sulod sa kasaysayan ang mesiyanikong paglaom nga matuman lamang lapas sa kasaysayan pinaagi sa eschatological nga paghukom. Gisalikway sa Simbahan bisan ang giusab nga mga porma niining pagpalsipikar sa gingharian nga ipailalom sa ngalan sa millenarianismo... (Katekismo sa Simbahang Katoliko. *Imprimatur Potest +Joseph Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, p. 194*)**

**Jkasubo, kadtong moyon niana adunay dagkong mga problema sa pagmantala sa Ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos sa kataposan. Ang uban mokuka**

**makalibisang nga mga lakang batok niadtong nagmantala niini (Daniel 7:25; 11:30-36). Apan, tingali maghunahuna ka, dili ba ang tanan nga nag-angkon nga si Jesus ingon Ginoo maanaa sa gingharian? Dili, dili sila. Matikdi ang giingon ni Jesus:**

**<sup>21</sup> "Dili ang tanan nga nagaingon kanao , 'Ginoo, Ginoo,' makasulod sa gingharian sa langit, kondili ang nagatuman sa kabubut-on sa akong Amahan nga atua sa langit. <sup>22</sup> Daghan ang moingon kanao niadtong adlaw, 'Ginoo, Ginoo, wala ba kami managna sa imong ngalan, nagkingilin sa mga yawa sa imong ngalan, ug nagbukhat ug daghang mga katingalahan sa imong ngalan?' <sup>23</sup> Ug unya igaingon ko kanila, 'Wala ako makaila kaninyo; pakawa gikan Kanao , kamo nga nagabukhat ug kalapasan!' ( Mateo 7:21-23 )**

**Si Apostol Pablo nakamatikod nga ang "misteryo sa pagkamalapason" "nagalihok na" (2 Mga Taga-Tesalonica 2:7) sa iyang panahon. Kini nga kalapasan nalanghit usab sa usa ka butang nga gipasidaan sa Bibliya batok sa kataposang mga panahon nga gitawag ug "Misteryo, Dakong Babilonya" (Pinadayag 17:3-5).**

**Ang "misteryo sa pagkamalapason" nalanghit sa nag-angkon nga mga Kristohanon nga nagtuo nga dili nila kinahanglan nga tumanon ang Napulo ka Sugo sa Diyos, ug uban pa ug/o adunay daghan kaayong madawat nga eksepsiyon niini ug/o adunay madawat nga mga porma sa penitensiya aron sa paglapas sa balaod sa Diyos. balaod, busa samtang sila naghunahuna nga sila adunay usa ka porma sa balaod sa Diyos, sila wala maghupot ug usa ka matang sa Kristiyanismo nga giila ni Jesus o sa Jyang mga apostoles nga lehitimo.**

**Ang Greco-Roman sama sa mga Pariseo nga naglapas sa mga sugo sa Dios, apan nag-angkon nga ang ilang mga tradisyon naghimo niini nga madawat—gisaway ni Jesus ang maong paagi (Mateo 15:3-9)! Gipasidan-an usab ni Jsaias nga ang mga tawo nga nag-angkon nga iya sa Dios mosukol batok sa Jyang balaod (Jsaias 30:9). Kining malapason sa balaod nga pagrebeldede usa ka butang nga atong, ihasubo, makita kini hangtod karon.**

**Ang laing "misteryo" mopatim-aw nga ang Simbahan sa Roma daw nagtuo nga ang militaristikong ekumenikal ug interfaith nga mga agenda niini motultol ngadto sa kalinaw ug dili-bibliikal nga bersiyon sa Gingharian sa Diyos dinki sa yuta. Ang Kasulatan nagpasidaan batok sa umaabot nga ekumenikal nga panaghiusa nga gitudlo niini, sulod sa pipila ka tuig, magmalampuson (pahinumdom: ang *New Jerusalem Bible* , usa ka hubad nga giaprobahan sa Katoliko, gipakita):**

*<sup>4</sup> Nagkapa sila sa atubangan sang dragon, kay ginhatagan niya ang sapat sang iya awtoridad; ug sila mikapa sa atubangan sa mananap nga mapintas, nga nagaingon: Kinsa ba ang ikatandi sa mananap nga mapintas? Kinsay makabatok niini?' <sup>5</sup> Ang mananap gitugotan sa pagsulti sa iyang mga pagpasigarbo ug mga pagpasipala ug sa paglikok sulod sa kap-atan ug duha ka bulan; <sup>6</sup> Ug gibungat niini ang mga pasipala batok sa Dios, batok sa iyang ngalan, sa iyang langitnong Tolda, ug sa tanan nga nanagpuyo didto. <sup>7</sup> Gitugotan kini sa pagpakiggubat batok sa mga santos ug pagbuntog kanila, ug gihatagan ug gahom ibabaw sa matag kaliwat, katawhan, pinulongan ug nasod; <sup>8</sup> ug ang tanang tawo sa kalibotan mosimba niini, nga mao, ang matag usa kansang ngalan wala mahisulat sukad pa sa paghatukod sa kalibotan diha sa basakon sa kinabuki sa kalad nga Kordero. <sup>9</sup> Si bisan kinsa nga makadungog, pamati: <sup>10</sup> Kadtong alang sa pagkabihag ngadto sa pagkabihag; kadtong alang sa kamatayon pinaagi sa espada ngadto sa kamatayon pinaagi sa espada. Mao nga ang mga santos kinahanglan adunay paglahutay ug pagtuo. ( Pinadayag 13:4-10 , NJB )*

**Ang Bibliya nagpasidaan batok sa kataposang panahon nga panaghiusa sa Babilonya:**

*<sup>1</sup> Ang isa sa pito ka anghel nga may pito ka yakong nag-abot sa paghambal sa akon, kag nagsiling, 'Dali diri kag ipakita ko sa imo ang silot sang daku nga makihilawason nga nagalingkod sa trono sa ligad sang bugana nga tubig, <sup>2</sup> nga kanpod niya ang tanan nga hari sang duta. nagpakighilawas, ug nagpakubog sa tanang katawhan sa kalibotan sa bino sa iyang pagpanapaw.' <sup>3</sup> Jya akong gidala sa espiritu ngadto sa usa ka desyerto, ug didto nakita ko ang usa ka babaye nga nagsakay sa mapula nga mananap nga may pito ka ulo ug*



napulo ka sungay ug may mga titulo nga mapasipalakon nga nasulat sa tibuk niini. <sup>4</sup> Ang babaye nagsul-ob ug purpura ug eskarlata ug naggilakgilak sa bulawan ug mga alahas ug mga perlas, ug nagkupot siya ug bulawan nga kopa sa bino nga napuno sa dulumtanan nga kugaw sa iyang pagpakighilawas; <sup>5</sup> sa iyang agtang nakisulat ang usa ka ngalan, usa ka misteryosong ngalan: 'Babilonia nga Bantogan, ang inahan sa tanang pampam ug sa tanang mahugawng buhat sa yuta.' <sup>6</sup> Nakita ko nga siya kubog, nakubog sa dugo sa mga santos, ug sa dugo sa mga martir ni Jesus; ug sa dihang nakita ko siya, ako hingpit nga nalibog. ( *Pinadayag 17:1-6, NJB* )

<sup>9</sup> 'Kini nagkinahanglag pagkamaalamon. Ang pito ka ulo mao ang pito ka bungtod, nga gilingkoran sa babaye . . . <sup>18</sup> Ang babaye nga imong nakita mao ang dakong siyudad nga may autoridad ibabaw sa tanang mga magmamando sa yuta.' ( *Pinadayag 17:9, 18, NJB* )

<sup>1</sup> Tapus niini, nakita ko ang laing manolonda nga nanang gikan sa langit, nga may dakung pagbulot-an nga gikatag kaniya; ang yuta misidlak sa iyang himaya. <sup>2</sup> Sa kinakusgan sa iyang tingog siya misinggit, 'Ang Babilonya napukan na, ang Dakong Babilonya napukan na, ug nahimong puloy-anan sa mga yawa ug puloy-anan sa matag daotang espiritu ug kugaw, dulumtanan nga langgam. <sup>3</sup> Ang tanang mga nasud nakainum ug kalalum sa vino sa iyang pagpakighilawas; ang tagsatagsa ka hari sa yuta nakighilawas uban kaniya, ug ang tagsatagsa ka magpapatigayon nadato tungod sa iyang pagpatuyang. <sup>4</sup> Ang laing tingog misulti gikan sa langit; Nadungog ko kini nga nag-ingon, ' Gumula kamo, akong katawhan, palayo gikan kaniya, aron dili kamo makaambit sa iyang mga krimen ug makabaton ug samang mga hampak nga

**pagadad-on . <sup>5</sup> Ang iya mga sala naglab-ot sa langit, kag ginahunahuna sang Dios ang iya mga sala: trataron sia subong sang iya pagtratar sa iban. <sup>6</sup> Kinahanglang doblehon siya sa kantidad nga iyang gipangayo. Kinahanglan nga siya adunay usa ka doble nga kusog nga kopa sa iyang mosunod nga sagol. <sup>7</sup> Ang matag usa sa iyang mga pagpasigarbo ug paghudyaka hinahanglang tugbangan sa usa ka pagsakit o kasakit. Ako naglingkod sa trono ingon nga rayna, siya nagahunahuna; Dili ako balo ug dili gayod makahibalo sa pagbangotan. <sup>8</sup> Tungod niana, sa usa ka adlaw, ang mga hampak modangat kaniya: sakit ug pagbangotan ug gutom. Masunog siya hangtod sa yuta. Ang Ginoong Dios nga nagkukom kaniya gamhanan.' <sup>9</sup> 'Adunay pagbangotan ug paghilak alang kaniya tungod sa mga hari sa yuta nga nagpakighilawas uban kaniya ug nakighilawas uban kaniya. Jlang nakita ang aso samtang siya nagdilaab, (Pinadayag 18:1-9, NJB)**

**Sa Zacarias, ang Bibliya nagpasidaan batok sa umaabot nga Babilonya ug nagpakita nga ang kustong panaghiusa dili makitabo hangtod sa pagbalik ni Jesus:**

**<sup>10</sup> Pagbantay! Pagbantay! Kalagiw gikan sa yuta sa amihanan -- nag-ingon si Yahweh - kay gipatibulaag ko kamo ngadto sa upat ka hangin sa langit -- nag-ingon si Yahweh. <sup>11</sup> Pagbantay! Kumalagiw ka, Zion, nga karon nagpuyo uban sa anak nga babaye sa Babilonia!**

**<sup>12</sup> Kay si Yahweh nga Labing Gamhanan nag-ingon niini, sukad nga gisugo sa Himaya**

**kanao , makitungod sa mga nasod nga nanglungkab kanimu, 'Bisan kinsa nga makahikap kanimu makahikap sa kalimutaw sa akong mata. <sup>13</sup> Karon tan-awa, iwarawara ko ang akong**

*hamot sa ibabaw nila ug sila pagatulison niadtong ilang giulipon.' Unya mahibaloan ninyo nga si Yahwek nga Labing Gamhanan ang nagpadala hanako! <sup>14</sup> Pag-awit, pagmaya, anak nga babaye sa Sion, kay ania na ako aron mopuyo uban nimo— miingon si Yahwek! <sup>15</sup> Ug nianang adlawo daghang mga nasod ang makabig ngadto kang Yahwek. Oo, sila mahimong iyang katawhan, ug sila magapuyo uban hanimo. Unya mahibaloan ninyo nga gipadala ako ni Yahwek nga Labing Gamhanan nganha haninyo! <sup>16</sup> Panag-iyakon ni Yahwek ang Juda, ang iyang bahin sa Balaan nga Yuta, ug himoon pag-usab ang Jerusalem nga iyang pilion. (Zacarias 2:10-16, NJB; matikdi sa KJV / NKJV nga mga bersiyon ang mga bersikulo gilista ingon Zacarias 2:6-12)*

*Ang ekumenikal ug interfaith nga mga kalihokan nga gipasingda sa United Nations, Vatican, daghang Protestante, ug Eastern Orthodox nga mga lider tin-awng gikondenar sa Bibliya ug dili angayng dasigon. Gipasidan-an ni Jesus ang mga nag-anghon nga nagsunod Kaniya kinsa "makapakisalaag sa daghan" (Mateo 24:4-5). Daghang ekumenismo ang nalanghit sa "puti nga mangangabayo" sa Pinadayag 6:1-2 (nga DJLJ si Jesus) ug ang bigaon sa Pinadayag 17.*

*Sama ni Zacarias, si Apostol Pablo mitudlo usab nga ang tinuod nga panaghiusa sa pagtuo dili makitabo hangtud human sa pagbalik ni Jesus:*

*<sup>13</sup> hangtod nga hitang tanan makaabot sa panaghiusa sa pagtuo ug kakibalo sa Anak sa Diyos ug maporma ang hingpit nga Tawo, hingpit nga hamtong uban ang kahupnganan ni Kristo mismo. (Efeso 4:13, NJB)*

*Kadtong nagtuo nga kini nga panaghiusa moabut sa wala pa ang pagbalik ni Jesus nasayop. Sa tinuud, sa pagbalik ni Jesus,*

**kinahanglan Niyang gub-on ang panaghiusa sa mga nasud nga maghiusa batok Kaniya:**

**11:15 Unya ang ikapitong manolunda mikuyop sa iyang trumpeta, ug nadungog ang mga tingog nga nagsinggit didto sa langit, nga nag-ingon, 'Ang gingharian sa kalibutan nahimong gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo, ug siya magahari hangtud sa kahangturan.'** <sup>16</sup> **Ang kaluhaan ug upat ka mga anciano, nga naglingkod sa trono sa atubangan sa Dios, mihapa ug mihikap sa yuta uban sa ilang mga agtang nga nagasimba sa Dios** <sup>17</sup> **uban niining mga pulonga, 'Nagpasalamat kami kanimo, Ginoo nga Makagagahum sa tanan, Siya nga mao karon, Siya nga mao ang kaniadto, kay nga nagbaton sa imong dakong gahom ug nagsugod sa imong paghari.** <sup>18</sup> **Ang mga nasud nangagubot ug karon miabut na ang panahon sa imong pagpanimalus, ug alang sa mga patay nga pagakukman, ug alang sa imong mga alagad nga mga manalagna, alang sa mga balaan ug alang kanila nga nakadlok sa imong ngalan, gagmay ug dagku, nga pagagantihan. . Miabot na ang panahon sa paglaglag niadtong naglaglag sa yuta.'** ( *Pinadayag 11:15-18 , NJB* )

**19:6 Ug nadungog ko ang daw mga tingog sa usa ka dakung panon, sama sa dahunog sa dagat o sa dakung dahunog sa dalungdog, nga nanag-ingon, 'Alleluia! Ang paghari sa Ginoo nga atong Dios nga Labing Gamhanan nagsugod na; . . .'** <sup>19</sup> **Unya nakita ko ang mananap, uban ang tanang mga hari sa yuta ug ang ilang mga kasundalohan, nga nagtigom aron sa pagpakig-away sa Nagasakay ug sa iyang kasundalohan.** <sup>20</sup> **Apan ang mapintas nga mananap nadakpan, uban sa mini nga manalagna nga nagbukat ug mga milagro alang sa mananap nga mapintas ug pinaagi kanila naglimbong niadtong midawat sa pagpamarka sa marka sa mananap ug niadtong misimba sa**

*iyang estatua. Kining duha gitambog nga buki ngadto sa nagdilaab nga linaw sa nagdilaab nga asupre .<sup>21</sup> Ang tanan nga nakibilin gipamatay pinaagi sa espada sa Magkakabayo, nga migula sa iyang baba, ug ang tanang kalanggaman nangabusog sa ilang mosunod sa ilang unod. . .<sup>20:4</sup> Unya nakita ko ang mga trono, diin sila nanaglingkod, ug dika kanila gihatag ang gahum sa paghatag ug paghukom. Nakita ko ang mga kalag sa tanan nga gipunggotan sa ulo tungod sa ilang pagsaksi alang kang Jesus ug tungod sa pagwali sa pulong sa Dios, ug hadtong nagdumili sa pagsimba sa mananap o sa iyang estatwa ug dili modawat sa marka sa ilang mga agtang o mga kamot; sila nangabuki, ug naghari uban kang Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig. ( Pinadayag 19:6 , 19-21 ; 20:4 , NJB )*

*Matikdi nga hinahanglang laglagon ni Jesus ang mga kasundalohan sa kalibotan nga nahiusa batok Kaniya. Unya Siya ug ang mga santos maghari. Kana mao ang panakon nga adunay tukma nga panaghiusa sa pagtuo. Jkasubo, daghan ang maminaw sa mini nga mga ministro nga daw maayo, apan dili, sama sa gipasidaan ni Apostol Pablo (2 Corinto 11:14-15). Kon mas daghan ang tinuod nga nakasabut sa Bibliya ug sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos gamay ra ang makig-away batok kang Jesus.*

## **7. Kadtong gigiyahan samga anak saay**

*Bisan tuod ang mga tawo ganahan nga maghunahuna nga kita maalamon kaayo, adunay mga limitasyon sa atong pagsabot, apan ang "pagsabot sa Dios walay kinutuban" (Salmo 147:5).*

*Mao nga kinahanglan ang pagpangilabot sa Diyos aron ayohon kini nga planeta.*

**Samtang daghan ang nagtuo sa Diyos, ang kadaghanan sa mga tawo dili gusto nga magkinabuki sumala sa Jyang gimando. Matikdi ang mosunod:**

**<sup>8</sup> Gipakita niya kanimo, Oh tawo, kong unsa ang maayo; Ug unsa ang gikinahanglan sa Ginoo kanimo kondili ang pagbukhat sa matarong, Ang paghigugma sa kaluoy, Ug ang paglakaw nga mapaubsanon uban sa imong Diyos? ( Miqueas 6:8 )**

**Ang paglakat nga mapainubuson upod sa Dios indi isa ka butang nga handa gid nga himuon sang tawo. Gikan sa panahon ni Adan ug Eva (Genesis 3:1-6), ang mga tawo mipili sa pagsalig sa ilang mosunod ug sa ilang mga prayoridad, labaw sa Dios, bisan pa sa Jyang mga sugo (Exodo 20:3-17).**

**Ang Basahon sa Mga Proverbio nagtudlo:**

**<sup>5</sup> Salig kang Jehova sa bug-os mong kasingkasing, Ug ayaw pagsalig sa imong mosunodg salabutan; <sup>6</sup> Sa tanan nimong mga dalan ilka siya, Ug siya magamando sa imong mga alagianan. <sup>7</sup> Ayaw pagmaalamon sa imong mosunodg mga mata; Kahadloki ang Ginoo ug likayi ang daotan. ( Proverbio 3:5-7 )**

**Bisan pa niana, kadaghanan sa mga tawo dili gayod mosalig sa Diyos sa bug-os nilang kasingkasing o magkulat kaniya sa pagtultol sa ilang mga lakang. Daghan ang nag-ingon nga ilang buhaton kung unsa ang gusto sa Diyos, apan wala kini buhata. Ang katawhan nalimbongan ni Satanas (Pinadayag 12:9) ug nahulog alang sa mga kaiibgon sa kalibutan ug sa 'garbo sa kinabuki' (1 Juan 2:16).**

**Busa, daghan ang nahamugna sa ilang mosunodg relihiyoso nga mga tradisyon ug sekular nga mga gobyerno, tungod kay sila nagkunakuna**

*nga sila labing nahibalo. Apan, sila wala (cf. Jeremias 10:23) ni ang labing tinuod nga maghinulsol.*

*Mao nga ang katawhan naghinahanglan sa Gingharian sa Dios (cf. Mateo 24:21-22).*

### **Tagda ang mga Kabulahanan**

*Usa sa labing nahibal- an nga serye sa mga pakayag nga gihatag ni Jesus mao ang mga kabulahanan, nga Jyang gihatag sa Jyang Wali sa Bukid sa mga Olibo.*

**Matigdi ang pipila sa Jyang gisulti:**

*<sup>3</sup> Bulakan ang mga kabos sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. <sup>4</sup> Bulakan ang mga nagbangotan, kay sila pagalipayon. <sup>5</sup> Bulakan ang mga maaghop, kay sila makapanunod sa yuta. <sup>6</sup> Bulakan ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarung, kay sila pagabusgon. <sup>7</sup> Bulakan ang mga maluluy-on, kay sila makadawat ug kaluoy. <sup>8</sup> Bulakan ang mga putli ug hasinghasing, Kay sila makakita sa Dios. <sup>9</sup> Bulakan ang mga makigdaiton, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios. <sup>10</sup> Bulakan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa langit. ( Mateo 5:3-10 )*

*Anaa kini sa Gingharian sa Dios (cf. Marcos 4:30-31), nga sagad gitawag nga Gingharian sa langit ni Mateo (cf. Mateo 13:31), diin kini nga mga bulakan nga mga saad matuman. Dika sa Gingharian sa Diyos nga ang saad matuman alang sa mga maaghop nga makapanunod sa yuta ug sa mga putli nga makakita sa Diyos. Magpaabot sa maayong balita sa mga panalangin sa Gingharian sa Diyos!*



## **Ang mga Dalan sa Diyos Husto**

**Ang kamatuoran mao nga ang Dios gugma (1 Juan 4: 8,16 ) ug DJLJ hakog ang Dios. Ang mga balaod sa Dios nagpakita sa gugma ngadto sa Dios ug sa atong silingan (Marcos 12:29-31; Santiago 2:8-11). Ang mga paagi sa kalibutan hakog ug matapos sa kamatayon (Roma 8:6).**

**Matikdi nga ang Bibliya nagpakita nga ang tinuod nga mga Kristohanon nagtuman sa mga sugo:**

**<sup>1</sup> Bisan kinsa nga motoo nga si Jesus mao ang Cristo, gipanganak sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma kaniya nga nanganak nahigugma usab kaniya nga gipanganak niya. <sup>2</sup> Pinaagi niini mahibaloan nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Diyos, sa dihang nahigugma kita sa Diyos ug nagtuman sa iyang mga sugo. <sup>3</sup> Kay kini mao ang gugma sa Dios, nga atong bantayan ang iyang mga sugo. Ug ang Jyang mga sugo**

**dili mabug-at. ( 1 Juan 5:1-3 )**

**Ang tanan nga "mga sugo sa Dios mga pagkamatarong" (Salmo 119:172). Ang iyang mga dalan putli (1 Tito 1:15). Jhasubo, daghan ang midawat sa lain-lain mga matang sa "pagkamalapason" ug wala makaamgo nga si Jesus WALA mianki aron sa pagbungkag sa balaod o sa mga propeta, kondili aron sa pagtuman niini (Mateo 5:17), pinaagi sa pagpatin-aw sa ilang tinuod nga kahulogan ug pagpalapad niini labaw pa sa unsa ang daghan. kunahuna (eg Mateo 5:21-28). Si Jesus mitudlo nga " bisan kinsa nga magabuhat ug magatudlo kanila, siya pagatawgon nga daku sa gingharian sa langit" (Mateo 5:19) (ang mga termino nga 'Gingharian sa Dios' ug 'gingharian sa langit' makimong ibaylo).**

*Ang Bibliya nagtudlo nga ang pagtuo nga walay buhat patay (Santiago 2:17). Daghan ang nag-angkon nga nagsunod kang Jesus, apan dili tinuod nga motuo sa Jyang mga pagtulon-an (Mateo 7:21-23) ug dili mosundog Kaniya sa angay nilang buhaton (cf. 1 Corinto 11:1). "Ang sala mao ang paglapas sa balaod" (1 Juan 3:4, KJV) ug ang tanan nakasala (Roma 3:23). Apan, ang Bibliya nagpakita nga ang kaluoy modaog batok sa pagkuhom (Santiago 2:13) kay ang Diyos tinuod nga adunay plano alang sa tanan (cf. Lucas 3:6).*

*Ang mga solusyon sa tawo, gawas sa mga paagi sa Diyos, dili molikok. Sa milenyal nga gingharian, si Jesus magmando uban sa "usa ka gunitanan nga puthaw" (Pinadayag 19:15), ug ang maayo mopatigbabaw samtang ang mga tawo magkinabuki sa paagi sa Dios. **TANANG problema sa kalibotan naglungtad tungod kay ang mga katilingban niining kalibotana nagdumili sa pagsunod sa Diyos ug sa Jyang balaod . Ang kasaysayan nagpakita nga ang katawhan dili makakimo sa pagsulbad sa mga problema sa katilingban:***

*<sup>6</sup> Kay ang pagkunahuna sa lawasnon mao ang kamatayon, apan ang pagkunahuna sa espirituhanon mao ang kinabuki ug kalinaw. <sup>7</sup> Kay ang unodnon nga kunahuna maoy pagpakig-away batok sa Dios; kay kini dili ubos sa balaod sa Dios, ni sa pagkatinuod makimo. <sup>8</sup> Busa, ang mga anaa sa unod dili makapahimuot sa Dios. ( Roma 8:6-8 )*

*Ang mga Kristohanon kinahanglan nga mag-focus sa espirituhanon, ug gihatagan sa Espiritu sa Dios sa pagbukhat sa ingon niini nga panahon (Roma 8:9), bisan pa sa atong personal nga mga kahuyang:*

*<sup>26</sup> Kay nakita ninyo ang inyong pagkatinawag, mga igsoon, nga dili daghan ang maalamon sumala sa unod, dili daghan ang gamhanan, dili daghan ang mga kalangdon, ang gitawag. <sup>27</sup> Apan gipili sa Dios ang mga binuang sa kalibutan aron*

*pakaulawan ang mga manggialamon, ug gipili sa Dios ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan aron pakaulawan ang mga butang nga gamhanan; <sup>28</sup> Ug ang ubos nga mga butang sa kalibutan ug ang mga butang nga ginatamay gipili sa Dios, ug ang mga butang nga wala, aron sa pagwagtang sa mga butang nga anaa, <sup>29</sup> aron walay unod nga magahimaya sa iyang atubangan. <sup>30</sup> Apan gikan kaniya kamo anaa kang Cristo Jesus, nga nahimong kaalam alang kanato gikan sa Dios—ug pagkamatarong ug pagkabalaan ug pagtubos — <sup>31</sup> aron, ingon sa nahisulat na, “Siya nga magahimaya, pakimayaa siya diha sa Ginoo.” ( 1 Corinto 1:26-31 )*

*Ang mga Kristohanon kinahanglang maghimaya sa plano sa Diyos! Kita naglakaw pinaagi sa pagtuo karon (2 Corinto 5:7), nagtan-aw sa itaas (Colosas 3:2) diha sa pagtuo (Hebreohanon 11:6). Kita mapanalanginan tungod sa pagtuman sa mga sugo sa Dios (Pinadayag 22:14).*

### ***Nganong ang Ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos?***

*Ang mga Protestante lagmit mobati nga sa dihang ilang gidawat si Jesus ingon nga manuluwas, nga ilang gipangita ang Gingharian sa Diyos. Ang mga Katoliko nagtuo nga kadtong nabunyagan, bisan sa mga masuso pa, misulod sa ilang simbakan isip gingharian. Ang mga Katoliko ug ang Eastern Orthodox lagmit maghunahuna nga pinaagi sa mga sakramento, ug uban pa, sila nangita sa gingharian sa Dios. Samtang ang mga Kristohanon kinahanglang magpabawtismo, ang Greco-Roman-Protestante lagmit motan-aw sa kalibotan aron masulbad ang mga problema sa katawhan. Sila lagmit adunay yutan-on nga-focus (cf. Roma 8:6-8).*

*Ang pagpangita pag-una sa Gingharian sa Dios (Mateo 6:33) maoy usa ka tibuk hinabuki nga tumong alang sa mga Kristohanon. Usa ka*

**tumong, dili ang pagtan-aw sa kalibutan alang sa mga solusyon, kondili sa Dios ug sa Jyang mga paagi. Ang maayong balita sa Gingharian sa Diyos makapausab sa atong kinabuki.**

**Ang Bibliya nag-ingon nga ang mga Kristohanon magmando uban ni Jesus, pero naamgohan ba nimo nga nagpasabot kana nga ang tinuod nga mga Kristohanon magmando gayod sa mga siyudad? Si Jesus mitudlo:**

**<sup>12</sup> "Usa ka kalangdon nga tawo miadto sa usa ka layong nasod aron sa pagdawat alang sa iyang mosunod ug usa ka gingharian ug sa pagbalik. <sup>13</sup> Busa iyang gitawag ang napulo sa iyang mga ulipon, ug gihatagan sila ug napulo ka mina, ug miingon kanila: Magpatigayon kamo hangtud nga ako moabut. <sup>14</sup> Apan ang iyang mga katagilungsod nagdumot kaniya, ug nagpadala ug usa ka delegado sunod kaniya, nga nagaingon: Dili kami buot nga kining tawokana magahari kanamo.**

**<sup>15</sup> "Ug mao nga sa iyang pagbalik, nakadawat sa**

**gingharian, unya iyang gisugo kining mga sulugoon, nga iyang gihatagan ug kuwarta, nga tawgon ngadto kaniya, aron iyang makibaloan kon pila ang nakuka sa matag tawo pinaagi sa patigayon. <sup>16</sup> Unya miabut ang nahanna, nga nagaingon, Magtutudlo, ang imong mina nakaganansya ug napulo ka mina. <sup>17</sup> Ug siya miingon kaniya: Maayong pagkabuhat, maayong ulipon; tungod kay nagmatinumanon ka sa gamay kaayo, adunay awtoridad sa napulo ka lungsod.' <sup>18</sup> Ug ang ikaduha miabut, nga nagaingon: Magtutudlo, ang imong mina nakaganansya ug lima ka mina. <sup>19</sup> Sa samang paagi siya miingon kaniya, 'Jkaw usab labaw sa lima ka siyudad.' ( Lucas 19:12-19 )**

*Pagmatinud-anon sa gamay nga naa nimo haron. Ang mga Kristohanon adunay kahigayonan sa pagmando sa tinuod nga mga siyudad, sa usa ka tinuod nga gingharian. Si Jesus usab miingon, "Ang akong ganti ania Kanafo , sa paghatag sa matag usa sumala sa iyang buhat" (Pinadayag 22:12). Ang Dios adunay plano (Job 14:15) ug dapit (Juan 14:2) alang niadtong tinuod nga motubag Kaniya (Juan 6:44; Pinadayag 17:14). Ang Ginghamian sa Diyos tinuod ug mahimo hang bahin niini!*

*Sa pagsugod sa 2016, ang journal Science adunay usa ka artikulo nga ginulohan og "The power of crowds" nga nagpakita nga ang artificial intelligence ug crowdsourcing makasulbad sa "daotan nga mga problema" nga giatubang sa katawhan. Bisan pa niana, ang artikulo napakyas sa pagsabot kon unsa ang pagkadaotan, ilabina kon unsaon kini pagsulbad.*

*Ang pagtinabangay, gawas sa pagsunod sa tinuod nga mga paagi sa Dios, sama sa gitakdang mapakyas sa ika-21 nga siglo sama sa pagbalik kuman sa Dakong Lunop sa dihang ang katawhan nagtinabangay sa pagtukod sa napakyas nga Tore sa Babel (Genesis 11:1-9).*

*Ang mga problema sa kalibutan, sa mga dapit sama sa Middle East (bisan pa sa gipaabot nga temporal nga ganansya, eg Daniel 9:27a; 1 Tesalonica 5:3), dili masulbad sa mga tawo—hinahanglan nato ang kalinaw sa Ginghamian sa Dios (Roma 14: 17).*

*Ang mga problema sa internasyonal nga terorismo, bisan pa sa gipaabot nga kadangan, dili masulbad (cf. Ezekiel 21:12) sa mga nalimbongan sa United Nations (cf. Pinadayag 12:9)—hinahanglan nato ang kalipay ug kakupayan sa Ginghamian sa Dios.*

*Ang mga problema sa hinaiyahan DJIJ masulbad pinaagi sa internasyonal nga kooperasyon, tungod kay ang mga nasud sa*

***kalibutan motabang sa paglaglag sa yuta (Pinadayag 11:18), apan kini masulbad sa Gingharian sa Dios.***

***Ang mga isyu sa sekswal nga imoralidad, aborsyon, ug pagbaligya sa mga bahin sa lawas sa tawo dili masulbad sa USA (cf. Pinadayag 18:13), kondili pinaagi sa Gingharian sa Dios.***

***Ang dako nga utang nga ang USA, UK, ug daghang uban pang mga nasud dili masulbad pinaagi sa internasyonal nga pagbinayoay, apan sa katapusan (human sa kalaglagan sa Habakkuk 2: 6-8) sa Gingharian sa Dios.***

***Ang pagkawalay alamag ug sayop nga edukasyon dili masulbad sa United Nations—kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos. Ang relihiyosong panag-away dili gayod masulbad pinaagi sa bisan unsang ekumenikal-sa-pagtuohan nga kalihokan nga miyos sa kaluwasan gawas sa tinuod nga Jesus sa Bibliya. Ang sala mao ang PROBLEMA sa kalibutan ug alang niana, gikinahanglan nato ang sakripisyo ni Jesus ug ang Jyang pagbalik sa Gingharian sa Dios. Ang modernong medikal nga siyensiya walay tanang tubag sa panglawas sa tawo—kinahanglan nato ang Gingharian sa Diyos.***

***Ang mga isyu sa kagutom dili masulbad pinaagi sa genetically-modified nga mga organismo nga nagbutang sa mga bahin sa kalibutan sa peligro sa gutom tungod sa potensyal nga mga kapakyasan sa ani—kinahanglan nato ang Gingharian sa Dios.***

***Ang dakong kakabos sa mga bahin sa Africa, Asia, ug sa ubang dapit, samtang nagpahimulos sa usa ka panahon gikan sa kataposang panahon 'Babilonia' (cf. Pinadayag 18:1-19), dili makasulbad sa problema sa kakabos—kinahanglan nato ang Gingharian sa Dios. Ang ideya nga, gawas kang Jesus, ang katawhan makadala ug utopia***

niining 'haron nga dautang panahon' usa ka baka nga ebangkelyo (Galacia 1:3-10).

Ang milenyal nga hugna sa Gingharian sa Dios usa ka literal nga gingharian nga pagatukuron dinki sa yuta. Kini ipasukad sa mahigugmaong mga balaod sa Diyos ug mahigugmaong Diyos ingong pangulo. Ang mga santos magahari uban ni Kristo sulod sa usa ka libo ka tuig (Pinadayag 5:10; 20:4-6). Kini nga gingharian maglakip niadtong tinuod nga anaa sa Simbahan sa Dios, apan walay kasulatan nga nag-ingon nga ang Gingharian sa Dios mao ang tinuod nga Simbahan (Katoliko o dili). Ang Simbahan sa Roma misupak sa milenyal nga pagtulon-an, ug sa ulahi kini mas kusganong mosupak sa mensake sa ebangkelyo sa Bibliya samtang nagkaduol na hita sa kataposan. Kini lagmit makakuha og mahinungdanong media coverage nga makatabang sa pagtuman sa Mateo 24:14.

Sa kataposang bahin niini, ang Gingharian sa Diyos maglakip sa "Bag-ong Jerusalem, nga manang gikan sa langit gikan sa Diyos" (Pinadayag 21:2) ug ang pag-uswag niini walay kataposan. Wala na unyay pagkadili-matarong, wala nay kasubo, ug wala nay hamatayon.

Ang pagsangyaw ug pagsabot sa ebangkelyo sa Gingharian sa Dios usa ka importante nga tema sa Bibliya. Ang mga magsusulat sa Daang Tugon mitudlo makitungod niini. Si Jesus, Pablo, ug Juan mitudlo makitungod niini. Ang labing haraan nga 'Kristiyano' nga sermon nga mabuki sa gawas sa Bag-ong Tugon nagtudlo bahin niini. Sayo sa ikaduhang siglo Kristohanong mga lider, sama ni Polycarp ug Melito, mitudlo makitungod niini. Kami sa Nagapadayon nga Simbahan sa Dios nagtudlo niini haron. Hinumdomi nga ang Gingharian sa Diyos mao ang unang ulohan nga gipakita sa Bibliya nga gisangyawan ni Jesus (Marcos 1:13. Mao usab kini ang Jyang gisangyaw human sa pagkabanhaw (Mga Bukat 1:3)—ug usa kini ka

**Butang nga kinakanglang pangitaon pag-una sa mga Kristohanon (Mateo. 6:33).**

**Ang ebanghelyo dili lamang makitungod sa kinabuhi ug kamatayon ni Jesus. Ang gibug-aton sa ebanghelyo nga gitudlo ni Jesus ug sa Jyang mga sumusunod mao ang umaabot nga Gingharian sa Diyos. Ang ebanghelyo sa gingharian naglakip sa kaluwasan pinaagi ni Kristo, apan naglakip usab sa pagtudlo sa kataposan sa tawhanong mga gobyerno (Pinadayag 11:15).**

**Hinumdumi, si Jesus mitudlo nga ang kataposan dili moabut kangtud nga ang ebanghelyo sa gingharian igawali ngadto sa kalibutan ingon nga saksi ngadto sa tanang kanasuran (Mateo 24:14). Ug kana nga pagwali nagakahitabo na karon.**

**Ang maayong balita mao nga ang Gingharian sa Diyos mao ang solusyon sa mga problema nga giatubang sa katawhan . Bisan pa, ang kadaghanan DJLJ gusto nga suportahan kini, o paminawon, o gusto nga motuo sa kamatuoran niini. Ang Gingharian sa Diyos walay kataposan (Mateo 6:13), samtang "kini nga kalibotan mahanaw" (1 Mga Taga-Corinto 7:31).**

**Ang pagmantala sa tinuod nga ebanghelyo sa Gingharian sa Dios usa ka butang nga kita sa *Hangtud nga ebanghelyo gingharian seryoso*. Kami naninghamot sa pagtudlo sa tanang butang nga gitudlo sa Bibliya (Mateo 28:19-20), lakip ang Gingharian sa Diyos (Mateo 24:14). Samtang ginakulat naton ina nga gingharian, dapat naton tun-an kag sundon ang mga dalanon sang Dios kag lugpayan ang iban nga gusto magpati sa kamatuoran.**

**Dili ba angay nimong suportahan ang pagmantala sa ebanghelyo sa umaabot nga Gingharian sa Diyos? Motuo ka ba sa ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos?**



## ***Hangtud nga ebanghelyo gingharian***

***Kuyog sa atong ewep rihu Hangtud nga ebanghelyo gingharian is located at: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA; katawhan [www.ccog.org](http://www.ccog.org).***

***Hangtud nga ebanghelyo gingharian (CCOG) katawhanset***

***CCOG.ASIA*** Kini nga site adunay focus sa Asia.

***CCOG.JN*** Kini nga site gitumong ngadto sa mga Indian nga habilin.

***CCOG.EU*** Kini nga site gipunting sa Europe.

***CCOG.NZ*** Kini nga site gipunting ngadto sa New Zealand ug uban pa nga adunay kagihon sa Britanya.

***CCOG.ORG*** This is the main website of the Hangtud nga ebanghelyo gingharian. Nag-alagad kini sa mga tawo sa tanang kontinente. Kini adunay mga artikulo, mga link, ug mga video.

***CCOGCANADA.CA*** Kini nga site gitumong sa mga naa sa Canada.

***CCOGAfrica.ORG*** Kini nga site gitumong sa mga naa sa Africa.

**CDIJDDE.S** La Continuación de la Iglesia de Dios. This is the Spanish language website for the Hangtud nga ebanghelyo gingharian.

**PNJND.PH** Patuloy na Iglesia ng Diyos. This is the Philippines website of the Hangtud nga ebanghelyo gingharian. Kini adunay impormasyon sa English ug Tagalog.

### ***Mga Website sa Balita ug Kasaysayan***

**COGWRJTER.COM** Kini nga website usa ka mayor nga himan sa proklamasyon ug adunay mga balita, doktrina, makasaysayanong mga artikulo, video, ug propetikanghong mga update.

**CHUREHHISTORYBOOK.COM** Kini usa ka dali nga mahinumduman nga website nga adunay mga artikulo ug impormasyon sa kasaysayan sa simbahan.

**BTBLENEWSPROPHECY.NET** Kini usa ka online nga website sa radyo nga naglangkob sa mga balita ug mga hilisgutan sa Bibliya.

### ***Mga Channel sa Video sa YouTube ug BitChute alang sa mga Wala ug Mga Tala sa Wala***

**BibleNewsProphecy channel.** Mga video sa sermon sa COG.

**COGAfrica channel.** Mga mensahe sa COG sa mga pinulongan sa Aprika.

**COG Animations channel** sa pagtudlo sa mga aspeto sa Kristohanong pagtuo.

**COGSermones channel** adunay mga mensahe sa Spanish nga pinulongan.

**ContinuingCOG channel.** Mga sermon sa video sa COG.

Ang litrato nagpakita sa ubos sa pipila sa pipila ka nahabilin nga mga tisa (dugang ang uban gidugang sa ulahi) sa usa ka bilding sa Jerusalem nga usahay nailhan nga Cenacle, apan mas maayo nga gikulangway nga ang Simbahan sa Dios sa Kasadpang Bungtod sa Jerusalem (karon gitawag og Mt. Zion):



*Gituohan nga kini mao ang dapit sa tingali ang labing una nga tinuod nga tinuod sa simbahan sa Kristiyano. Usa ka bilding nga gisangyawan unta ni Jesus ang 'ebanghelyo sa Gingharian sa Diyos. Kini usa ka bilding sa Jerusalem nga nagtudlo sa Ebanghelyo nga ang kalibutan kaniadto.*

*Tungod nilini nagpasalamat usab kami sa Dios sa wabay lunong, tungod kay...kamo, mga igsoon, nahimong mga sumusunod sa mga iglesya sa Dios nga sa Judea anaa kang Cristo Jesus. (1 Tesalonica 2:13-14)*

*Pakigbisog sa mainiton gayud abang sa pagtoo nga sa maansa ra abang sa tanan nga gihatag ngadto sa mga balaan. (Judás 3)*

*Siya (Jesus) milingon kaniha, "Kinahanglan huwag ko ang gingharian sa Dios ngadto sa ubang mga siyudad usab, kay abang nilini nga katuyoan gipadala ako." (Lucas 4:43)*

*Apan pangitaa ang gingharian sa Dios, ug kining tanan [e] igadugang kaninyo. Ayaw kahadbo, gamayng panon, kay gikahimut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian. (Lucas 12:31-32)*

*Ug kining ebanghelyo sa gingharian igawali sa tibuok kalibotan ingon nga saksi sa tanang kanasoran, ug unya moabot ang katapusan. (Mateo 24:14)*